

1000.

Na osnovu člana 8 stav 3 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list CG", broj 75/18), Vlada Crne Gore, je 9. jula 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**UREDBU
O PRENOŠENJU POSLOVA I ZADATAKA
FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I UNUTRAŠNJIH
KONTROLA U JAVNOM SEKTORU**

Član 1

Ovom uredbom propisuju se poslovi i zadaci finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola koje starješina državnog organa, ministarstva i drugog organa uprave, državnog fonda, javne ustanove i organ upravljanja u drugom pravnom licu koje se finansira iz budžeta Crne Gore, odnosno starješina organa lokalne uprave, javne ustanove i organ upravljanja u drugom pravnom licu koje se finansira iz budžeta jedinice lokalne samouprave, organ upravljanja nezavisnog regulatornog tijela, akcionarskog društava i drugog pravnog lica u kojem država ili jedinica lokalne samouprave ima većinski vlasnički udio (daljem tekstu: rukovodilac subjekta) može prenijeti na rukovodioce organizacionih jedinica ili druge zaposlene u organima, ustanovama i pravnom licu.

Član 2

Poslovi i zadaci iz člana 1 ove uredbe su:

- predlaganje plana budžeta i kadrovskog plana na nivou organizacione jedinice;
- predlaganje plana javnih nabavki na nivou organizacione jedinice;
- predlaganje nabavke roba, usluga ili radova za organizacionu jedinicu do vrijednosti utvrđene internim procedurama;
- odobravanje plaćanja, u skladu sa raspoloživim sredstvima organizacione jedinice do vrijednosti utvrđene internim procedurama;
- odlučivanje o zahtjevu zaposlenog za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu, u skladu sa raspoloživim sredstvima organizacione jedinice;
- predlaganje varijabilnog dijela zarade zaposlenih, u skladu sa raspoloživim sredstvima organizacione jedinice;
- predlaganja plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u organizacionoj jedinici.

Poslovi i zadaci iz stava 1 ovog člana prenose se u skladu sa metodologijom koju utvrđuje i na svojoj internet stranici objavljuje organ državne uprave nadležan za poslove finansija.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj:07-3416

Podgorica, 9. jula 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1001.

Na osnovu člana 69 stav 3 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 57/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25.juna 2020. godine, donijela je

**UREDBU
O IZMJENI UREDBE O TRETIRANJU HRANE JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM***

Član 1

U Uredbi o tretiranju hrane jonizujućim zračenjem* ("Službeni list CG", broj 73/18), Prilog 2 mijenja se i glasi:

Prilog 2

OBJEKTI IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ HRANE U CRNU GORU

ZEMLJE KOJE NIJESU ČLANICE EVROPSKE UNIJE
Referentni broj: EU-AIF 01-2002 HEPRO Cape (Pty) Ltd 6 Ferrule Avenue Montague Gardens Milnerton 7441 Western Cape Republika Južna Afrika
Referentni broj: EU-AIF 02-2002 Gammaster South Africa (Pty) Ltd PO Box 3219 5 Waterpas Street IsandoExtensio n 3 Kempston Park 1620 Johannesburg Republic of South Africa
Referentni broj: EU-AIF 03-2002 Gamwave (Pty) Ltd PO Box 26406 Isipingo Beach Durban 4115 Kwazulu-Natal Republic of South Africa
Referentni broj: EU-AIF 05-2004 GAMMA-PAK AS Yünsa Yolu N: 4 OSB Cerkezköy/TEKIRDAG TR-59500 Turkey
Referentni broj: EU-AIF 06-2004 STUDER AGG WERK HARD Hogenweidstrasse 2 Däniken CH-4658 Switzerland
Referentni broj: EU-AIF 07-2006 THAI IRRADIATION CENTER Thailand Institute of Nuclear Tehnology (Public Organisation) 37 Moo 3, TECHNOPOLIS Klong 5, Klong Luang Pathumthani 12120 Thailand
Referentni broj: EU-AIF 08-2006 Synergy Health (Thailand) Ltd 700/465 Amata Nakorn Industrial Moo 7, Tambon Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000 Thailand
Referentan broj: EU-AIF 09-2010 Board of Radiation and Isotope Technology Department of Atomic Energy BRIT/BARC Vashi Complex Sector 20, Vashi Navi Mumbai — 400 705 (Maharashtra) India

Referentan broj: EU-AIF 10-2010 Board of Radiation and Isotope Technology ISOMED Bhabha Atomic Research Centre South Site Gate, Refinery Road Next to TATA Power Station, Trombay Mumbai — 400 085 (Maharashtra) India		
Referentan broj: EU-AIF 11-2010 Microtrol Sterilisation Services Pvt. Ltd Plot No 14 Bommasandra- Jigani Link Road Industrial Area KIADB, Off Hosur Road Hennagarra Post Bengalooru — 562 106 (Karnataka) India		
ZEMLJE ČLANICE EVROPSKE UNIJE		
Država članica	Izvor Referentni broj Naziv Adresa	Dodatni podaci o ovlaštenju
AT	Nema	
BE	Izvor: ozračivanje gama zracima ⁶⁰Co Referentni broj: 2110/91/0004 Sterigenics SA Zoning industriel 6220 Fleurus BELGIQUE/BELGIJA	Ovlaštenje za hranu u skladu sa posebnim propisom*
BG	Izvor: ozračivanje gama zracima ⁶⁰Co a) Referentni broj: 1/23.05.2008. Bulgamma, Sopharma Ltd Iliensko Shosse 16 Sofija BUGARSKA b) Referentni broj: 2/26.10.2010. GITAVA Ltd. „Kalina Grad Stambolijski Ul. Hriste Boteva, produžetak Stambolijski Plovdiv BUGARSKA	Ovlaštenje za sušeno aromatično bilje i začine i sušena biljna začinska sredstva skladu sa posebnim propisom*
CY	Nema	
CZ	Izvor: ozračivanje gama zracima ⁶⁰Co Referentni broj: IR-02-CZ Bioster a.s. Tejny 621 664 71 Veverská Bítýňka ČEŇKA REPUBLIKA	Ovlaštenje za sušeno aromatično bilje i začine i sušena biljna začinska sredstva skladu sa posebnim propisom*
DE	Izvor: ozračivanje gama zracima ⁶⁰Co a) Referentni broj: SN 01 Synergy Health Radeberg GmbH Juri-Gagarin-Str. 15 D-01454 Radeberg NJEMAČKA b) Referentni broj: BY FS 01/2001 Synergy Health Allershausen GmbH Kesselbodenstr. 7 85391 Allershausen NJEMAČKA c) Referentni broj: NRW-GM 01 BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG Fritz-Kotz-Str. 16 51674 Wiehl NJEMAČKA Izvor: ozračivanje ubrzanim elektronima a) Referentni broj: D-BW-X-01 Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG John-Deere-Str. 3 76646 Bruchsal NJEMAČKA b) Referentni broj: NRW-GM 02 BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG Fritz-Kotz-Str. 16	Ovlaštenje za sušeno aromatično bilje i začine i sušena biljna začinska sredstva u skladu sa posebnim propisom*

	51674 Wiehl NJEMAČKA	
DK	Nema	
EE	Izvor: Ozračivanje gama zračenjem ⁶⁰Co Referentni broj: 2835 Scandinavian Clinics Estonia OÜ Kurvi tee 406a, Alliku küla 76403 Saue vald, Harjumaa ESTONIJA	Ovlašćenje za sušeno aromatično bilje, začine i začinska sredstva u skladu sa posebnim propisom*
ES	Izvor: ozračivanje ubrzanim elektronima Referentni broj: 5.00001/CU Ionmed Esterilización, SA. C/Rocinante, Parc.50 (Polg. Ind. Taracón) 16400 Taracón (Cuenca) ŠPANIJA Izvor: Ozračivanje gama zračenjem ⁶⁰Co Referentni broj: 5.00002/B ARAGOGAMMA S.L. Carretera Granollers a Cardeneu, Km. 3.5 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona) ŠPANIJA	Ovlašćenje za sušeno aromatično bilje, začine i začinska sredstva u skladu sa posebnim propisom*
FI	Nema	
FR	Izvor: Ozračivanje gama zračenjem ⁶⁰Co a) Referentni broj: 13 055 F Synergy Health Rue Jean Queillau, Marché des Arnavaux 13014 Marseille Cedex 14 FRANCUSKA b) Referentni broj: 72 264 F Ionisos SA Zone industrielle de l'Aubrée 72300 Sablé-sur-Sarthe FRANCUSKA c) Referentni broj: 85 182 F Ionisos SA Zone industrielle Montifaud 85700 Pouzauges Francuska d) Referentni broj: 01 142 F Ionisos SA Zone industrielle les Chartinières 01120 Dagneux Francuska Izvor: ozračivanje ubrzanim elektronima a) Referentni broj: 10 093 F Ionisos SA Zone Industrielle 10500 Chaumesnil FRANCUSKA	Ovlašćenje za hranu skladu sa posebnim propisom*
GR	Nema	
HR	Izvor: ozračivanje gama zracima ⁶⁰Co Referentni broj: 541-02/03-IRB16-1 Institut Ruđer Bošković Bijenička 54 10 000 Zagreb, HRVATSKA	Ovlašćenje za hranu skladu sa posebnim propisom*
HU	Izvor: ozračivanje gama zracima ⁶⁰Co Referentni broj: EU-AIF 04-2002 AGROSTER Besugárzó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budimpešta Jászberényi út 5 1106 MAĐARSKA	Ovlašćenje za hranu skladu sa posebnim propisom*
IE	Nema	
IT	Izvor: ozračivanje gama zracima ⁶⁰Co Referentni broj: RAD 1/04 IT Gammarad Italia SPA Via Marzabotto 4	Ovlašćenje za hranu skladu sa posebnim propisom*

	Minerbio (BO) ITALIJA	
LU	Nema	
LT	Nema	
LV	Nema	
MT	Nema	
NL	Izvor: ozračivanje gama zracima ⁶⁰Co a) Referentni broj: GZB/VVB-991393 Ede, VWS dossier 368959 Synergy Health Morsestraat 3 6716 AH Ede HOLANDIJA b) Referentni broj: GZB/VVB-991393 Etten-Leur, VWS dossier 368959 Synergy Health Soeverinstraat 2 4879 NN Etten-Leur HOLANDIJA	Ovlašćenje za obradu sušenog voća, sjemenki mahunarki, dehidriranog povrća, žitnih pahuljica, bilja, začina, kozica, živine, žabljih kraka, gume arabike i proizvoda od jaja skladu sa posebnim propisom*
PL	Izvor: ozračivanje ubrzanim elektronima Referentni broj: GIS-BŽ-PR-022-279/16/3-1 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej ul. Dorodna 16 03-195 Varšava POLJSKA	Ovlašćenje za obradu krompira, luka, bijelog luka, gljiva, sušenih začina (uključujući sušeno aromatično bilje, začine i začinsko bilje), sušenih gljiva, sušenog povrća
PT	Nema	
RO	Izvor: ozračivanje gama zracima ⁶⁰Co Instalație de iradiere cu scopuri multiple Departamentul de iraderi tehnologice IRASM Institutul național de cercetare-dezvoltare pentru fizică și inginerie nucleară – Horia Hulubei Str. Atomistilor nr. 407 Căsuța poștală MG-6 Măgurele, județul Ilfov RUMUNIJA	Ovlašćenje za hranu skladu sa posebnim propisom*
SE	Nema	
SI	Nema	
SK	Nema	
UK	Izvor: ozračivanje gama zracima ⁶⁰Co Referentni broj: EW/04 Synergy Health Moray Road Elgin Industrial Estate Swindon Wiltshire SN2 8XS UJEDINJENA KRALJEVINA	Ovlašćenje za određeno bilje i začine u skladu sa posebnim promet.
*član 7 stav 2 Direktive broj 1999/2/EZ Evropskog Parlamenta i Vijeća od 22. februara 1999.o usklađivanju zakonodavstava država članica o hrani i sastojcima hrane podvrgnutim jonizirajućem zračenju		

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

*U ovu uredbu prenijeta je Lista ovlašćenih objekata za tretiranje hrane i sastojaka hrane u državama članicama EU (Sl. list EU 2019/C 37/03) kojom se poništava i zamjenjuje tekst objavljen u Službenom listu Evropske unije C 405 od 4. novembra 2016., str. 6.C.

Broj: 07-3253
Podgorica, 25. juna 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1102.

Na osnovu člana 43 stav 5 Zakona o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, broj 57/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25.juna 2020. godine, donijela je

UREDBU O MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJUMIMA ZA BEZBJEDNOST HRANE*

Član 1

Ovom uredbom propisuju se mikrobiološki kriterijumi za hranu, higijenu procesa, bezbjednost hrane, studijska ispitivanja hrane i način uzimanja uzoraka i ispitivanja hrane.

Član 2

Mikrobiološki kriterijumi su kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje prihvatljivost hrane, serije hrane ili procesa proizvodnje hrane u odnosu na odsustvo, prisustvo ili broj mikroorganizama i/ili količinu njihovih toksina/metabolita po jedinici mase, zapremine, površine ili serije.

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:

- 1) **mikroorganizmi** su: bakterije, virusi, kvasci, plijesni, alge, parazitske protozoe, mikroskopski parazitski helminti, kao i njihovi toksini i metaboliti;
- 2) **serija** je grupa ili niz prepoznatljivih proizvoda koji su proizvedeni, tokom određenog procesa pod identičnim okolnostima i na određenom mjestu u toku jednog proizvodnog perioda;
- 3) **subjekat u poslovanju hranom** je pravno i fizičko lice ili preduzetnik koje je odgovorno za ispunjavanje propisanih zahtjeva za hranu u okviru djelatnosti koju obavlja;
- 4) **rok upotrebe** je rok koji odgovara periodu iz navoda „upotrijebiti do _____ (datum)” ili „minimalni rok trajanja hrane“;
- 5) **gotova hrana** je hrana koju je proizvođač namijenio za direktnu ishranu ljudi, bez kuvanja, ili termičke ili druge vrste obrade, kojom bi se mikroorganizmi eliminisali ili sveli na prihvatljiv nivo;
- 6) **hrana za odojčad ("infant formula" i "follow-on formula")** je hrana namijenjena za ishranu djece do jedne godine života, u skladu sa posebnim propisom o hrani za posebne prehrambene potrebe;
- 7) **hrana za posebne medicinske potrebe** je dijetetska hrana za posebne medicinske potrebe u skladu sa posebnim propisom o hrani za posebne prehrambene potrebe;
- 8) **uzorak** je skup jedne ili nekoliko jedinica proizvoda ili djelova proizvoda, koji se uzima iz odgovarajuće količine proizvoda, koji se ispituje radi ocjene prihvatljivosti hrane ili higijene procesa;
- 9) **reprezentativni uzorak** je uzorak koji predstavlja obilježje serije iz koje je uzet uzorak, a posebno kod slučajnog uzorka, pri kojem svaka elementarna jedinica i/ili djelovi serije ima istu vjerovatnoću da će postati uzorak;
- 10) **mikrobiološki kriterijum bezbjednosti hrane** je kriterijum kojim se utvrđuje prihvatljivost proizvoda ili serije hrane i primjenjuje se na hranu koja je stavljena na tržište;
- 11) **mikrobiološki kriterijum higijene procesa** je kriterijum koji se primjenjuje na proces proizvodnje i prerade hrane i ukazuje na pravilno funkcionisanje proizvodnog procesa, tako da predstavlja vrijednost kontaminacije iznad koje se preduzimaju korektivne mjere, kako bi se održala higijena proizvodnog procesa;
- 12) **usaglašenost sa mikrobiološkim kriterijumima hrane** je dobijanje zadovoljavajućih ili prihvatljivih rezultata ispitivanja u odnosu na kriterijume date za uzimanje uzoraka i sprovođenje ispitivanja uz sprovođenje korektivnih mjera iz Prilogom 1 koji čini sastavni dio ove uredbe;
- 13) **nezavisno sertifikaciono tijelo** je tijelo koje je nezavisno od akreditovane laboratorije i koje primjenjuje alternativnu metodu i garantuje da ta alternativna metoda ispunjava zahtjeve standarda EN ISO 16140-2;
- 14) **obezbjedivanje proizvodnog postupka od strane proizvođača** je proizvodni postupak čiji sistem upravljanja garantuje da je validovana alternativna metoda i dalje u skladu sa standardom EN ISO 16140-2.

Član 4

(1) Subjekt u poslovanju hranom dužan je da obezbijedi usaglašenost hrane sa mikrobiološkim kriterijumima datim u Prilogu 1 i preduzima mjere i sprovodi postupke uspostavljene na HACCP principima uz primjenu dobre higijenske prakse u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane.

(2) Subjekt u poslovanju hranom dužan je da obezbijedi usaglašenost hrane sa mikrobiološkim kriterijumima bezbjednosti hrane, tokom roka upotrebe hrane pod utvrđenim uslovima distribucije, čuvanja i upotrebe u skladu sa Prilogom 1 (Dio 1).

(3) Subjekt u poslovanju hranom dužan je da rukovanje, obradu i preradu sirovina i hrane sprovodi na način kojim se obezbjeđuje usaglašenost sa mikrobiološkim kriterijumima higijene procesa u skladu sa Prilogom 1 (Dio 2).

(4) Subjekt u poslovanju hranom koji proizvodi gotovu hranu koja pogoduje rastu bakterije *Listeria monocytogenes* i koja može predstavljati opasnost za javno zdravlje zbog prisutnosti *Listeria monocytogene* dužan je da sprovodi ispitivanja u skladu sa Prilogom 1 (Dio 4).

Član 5

(1) Subjekt u poslovanju hranom dužan je da vrši ispitivanja hrane prema mikrobiološkim kriterijumima iz Priloga 1, radi provjere ispravnog sprovođenja postupaka i mjera uspostavljenih na HACCP principima i načelima dobre higijenske prakse.

(2) Subjekt u poslovanju hranom koji proizvodi i priprema hranu iz Priloga 1, dužan je da sačini plan uzimanja uzoraka, radi ispitivanja mikrobioloških kriterijuma hrane.

- (3) Subjekt u poslovanju hranom dužan je da ispitivanje hrane vrši uzimanjem uzoraka u skladu sa planom uzimanja uzoraka iz stava 2 ovog člana.
- (4) Za hranu za koju učestalost uzimanja uzoraka nije propisana Prilogom 1, subjekt u poslovanju hranom dužan je da učestalost uzimanja uzoraka odredi planom iz stava 2 ovog člana.
- (5) Učestalost uzimanja uzoraka iz stava 4 ovog člana, subjekt u poslovanju hranom određuje prema prirodi i obimu poslovanja, pod uslovom da se ne ugrožava bezbjednost hrane.

Član 6

- (1) Laboratorijske metode ispitivanja, planovi i način uzimanja uzoraka vrše se metodama datim u Prilogu 1.
- (2) Uzorci radi ispitivanja mikrobioloških kriterijuma uzimaju se sa proizvodnih površina i opreme, koja se koristi za proizvodnju hrane, radi utvrđivanja usaglašenosti kriterijuma, kada je uzorkovanje potrebno, a uzimanje uzoraka vrši se u skladu sa ISO standardom 18593.
- (3) Subjekt u poslovanju hranom koji proizvodi gotovu hranu, a koja može da predstavlja rizik po zdravlje ljudi zbog prisustva *Listeria monocytogenes*, dužan je da uzima uzorke sa proizvodnih površina i opreme, radi ispitivanja prisustva te bakterije u skladu sa planom uzimanja uzoraka.
- (4) Subjekt u poslovanju hranom koji proizvodi dehidriranu hranu za odojčad ili dehidranu hranu za posebne medicinske potrebe, koja je namijenjena djeci mlađoj od šest mjeseci, a koja može da predstavlja rizik zbog prisustva *Cronobacter spp*, dužan je da uzima uzorke sa proizvodnih površina i opreme, radi provjere prisutnosti *Enterobacteriaceae*, u skladu sa planom uzorkovanja.
- (5) Broj uzoraka iz Priloga 1, subjekt u poslovanju hranom može smanjiti, ako može na osnovu dokumentacije dokazati da ima efektivne postupke uspostavljene na HACCP principima odnosno da su svi uzorci uzeti i ispitani u skladu sa planom u posljednjih godinu dana usaglašeni sa mikrobiološkim kriterijumima iz Priloga 1.
- (6) Ako se vrše ispitivanja radi procijene stepena prihvatljivosti određene proizvodne serije hrane ili proizvodnog procesa, uzorci za ispitivanje uzimaju se u skladu sa planom uzorkovanja iz Priloga 1.
- (7) Subjekt u poslovanju hranom može da koristi i druge postupke uzorkovanja i ispitivanja uzoraka, ako dokaže da primjena tih postupaka obezbjeđuje najmanje jednak nivo pouzdanosti, što može uključivati korišćenje alternativnih mjesta uzorkovanja.
- (8) Ispitivanja za utvrđivanje prisustva alternativnih mikroorganizama i sa njima povezanih mikrobioloških granica, kao i ispitivanje analita osim mikrobioloških vrši se samo za kriterijume higijene procesa.
- (9) Za ispitivanja mikrobioloških kriterijuma mogu se koristiti alternativne metode po uslovom da su:
- validovane u odnosu na metodu iz Priloga 1 u skladu sa standardom EN ISO 16140-2 i
 - validovane za određenu hranu iz Priloga 1 čija se usaglašenost provjerava u skladu sa standardom EN ISO 16140-2.
- (11) Subjekti u poslovanju hranom osim validovanih ili potvrđenih metoda mogu koristiti druge analitičke metode ako su takve metode validovane u skladu sa međunarodno prihvaćenim protokolima.

Član 7

- (1) Kada su ispunjeni mikrobiološki kriterijumi za *Salmonellu* za mljeveno meso, mesne prerađevine i proizvode od mesa svih vrsta životinja iz Priloga 1, a koji su namijenjeni konzumiranju kao kuvani, subjekt u poslovanju hranom, dužan je da u informacijama za potrošače za serije tih proizvoda navede potrebu potpune termičke obrade prije konzumiranja.
- (2) Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na mljeveno meso, mesne prerađevine i proizvode od mesa živine.

Član 8

- (1) Ako rezultati ispitivanja kriterijuma iz Priloga 1 nijesu zadovoljavajući, subjekt u poslovanju hranom dužan je da preduzme:
- mjere iz st. 2, 3 i 4 ovog člana;
 - druge korektivne mjere utvrđene uspostavljenim principima HACCP-a;
 - druge mjere potrebne za zaštitu zdravlja potrošača i utvrđivanje uzroka koji su doveli do nezadovoljavajućih rezultata, kako bi se spriječila ponovna pojava mikrobiološke kontaminacije hrane.
- (2) Ako rezultati ispitivanja kriterijuma iz Priloga 1 (Dio 1) nijesu zadovoljavajući proizvod ili serija hrane se povlače sa tržišta, a hrana koja je namijenjena za stavljanje na tržište ili se ne nalazi u maloprodaji može se podvrgnuti dodatnim postupcima prerade samo u objektima za preradu, radi uklanjanja opasnosti po zdravlje ljudi.
- (3) Hrana iz stava 2 ovog člana može da se koristi u svrhe koje su različite od prvobitne namjene te hrane, pod uslovom da ne predstavlja rizik po zdravlje ljudi ili zdravlje životinja.
- (4) Serije mehanički odvojenog mesa (MOM) proizvedene postupcima i tehnikama u skladu sa propisom o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porijekla, koje ne ispunjavaju mikrobiološki kriterijume za *Salmonella spp.*, može se koristiti samo za proizvodnju termički obrađenih proizvoda u objektima za preradu.

Član 9

Subjekt u poslovanju hranom dužan je da analizira trendove rezultata ispitivanja, a ako primijeti da su rezultati analiza kroz trendove nezadovoljavajući, dužan je da preduzme mjere radi poboljšanja stanja i sprečavanja mikrobiološkog rizika.

Član 10

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:
- 1) ne obezbijedi usaglašenost hrane sa mikrobiološkim kriterijuma datim u Prilogu 1 i ne preduzima mjere i sprovodi i održava postupke uspostavljene na HACCP principima uz istovremenu primjenu i dobre higijenske prakse u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane (član 4 stav 1);

- 2) ne obezbijedi usaglašenost hrane sa mikrobiološkim kriterijumima bezbjednosti hrane, tokom roka upotrebe hrane pod utvrđenim uslovima distribucije, čuvanja i upotrebe u skladu sa Prilogom 1 (Dio 1) (član 4 stav 2);
 - 3) rukovanje, obradu i preradu sirovina i hrane ne sprovodi na način kojim se obezbjeđuje usaglašenost sa mikrobiološkim kriterijumima higijene procesa u skladu sa Prilogom 1 (Dio 2) (član 4 stav 3);
 - 4) proizvodi gotovu hranu koja pogoduje rastu bakterije *Listeria monocytogenes* i koja može predstavljati opasnost za javno zdravlje zbog prisutnosti *Listeria monocytogenes*, a ne sprovodi ispitivanja u skladu sa Prilogom 1 dio 4 (član 4 stav 4);
 - 5) radi provjere ispravnog sprovođenja postupaka i mjera uspostavljenih na HACCP principima i načelima dobre higijenske prakse ne vrši ispitivanja hrane prema mikrobiološkim kriterijumima iz Priloga 1 (član 5 stav 1);
 - 6) ne sačini plan uzimanja uzoraka, radi ispitivanja mikrobioloških kriterijuma hrane (član 5 stav 2);
 - 7) ne vrši uzimanje uzoraka u skladu sa planom uzimanja uzoraka iz člana 5 stav 2 (član 5 stav 3);
 - 8) za hranu za koju učestalost uzimanja uzoraka nije propisana Prilogom 1, učestalost uzimanja uzoraka ne odredi planom iz člana 5 stav 2 ove uredbe (član 5 stav 4);
 - 9) proizvodi gotovu hranu koja može da predstavlja rizik po zdravlje ljudi zbog prisustva *Listeria monocytogenes*, a ne uzima uzorke sa proizvodnih površina i opreme, radi ispitivanja prisustva te bakterije u skladu sa planom uzimanja uzoraka (član 6 stav 3);
 - 10) proizvodi dehidriranu hranu za odojčad ili dehidriranu hranu za posebne medicinske potrebe, namijenjena djeci mlađoj od šest mjeseci, koja može da predstavlja rizik zbog prisustva *Cronobacter* spp, a ne uzima uzorke sa proizvodnih površina i opreme, radi provjere prisutnosti Enterobacteriaceae u skladu sa sopstvenim planom uzorkovanja (član 6 stav 4);
 - 11) u poslovanju hranom koristi i druge postupke uzorkovanja i ispitivanja uzoraka, a nije dokazao da primjena tih postupaka obezbjeđuje najmanje jednak nivo pouzdanosti, što može uključivati korišćenje alternativnih mjesta uzorkovanja (član 6 stav 7);
 - 12) ne preduzme mjere radi poboljšanja stanja i sprečavanja mikrobiološkog rizika, a prilikom analiziranja trendova rezultata ispitivanja primijetio je da su rezultati analize kroz trendove nezadovoljavajući (član 9).
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 1.000 eura.
 - (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 3.000 eura.
 - (4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 1.000 eura.

Član 11

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane („Službeni list CG“, br. 26/16 i 31/18).

Član 12

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

*U ovu uredbu prenijeta je Regulativa Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. novembra 2005. godine o mikrobiološkim kriterijumima za hranu, sa sljedećim Regulativama o izmjenama i dopunama iste: Regulativa Komisije (EZ) br.1441/2007 od 5. decembra 2008.godine; Regulativa Komisije (EZ) br.365/2007 od 28. marta 2010.godine; Regulativa Komisije (EZ) br.1086/2011 od 27. oktobra 2011.godine; Regulativa Komisije (EZ) br.209/2013 od 11. marta 2013.godine; Regulativa Komisije (EZ) br.1099/2013 od 23. oktobra 2013.godine; Regulativa Komisije (EZ) br.217/2014 od 7. marta 2014.godine; Regulativa Komisije (EZ) br.2285/2015 od 8. decembra 2015.godine; Regulativa Komisije (EZ) br.1495/2017 od 23. avgusta 2017.godine; Regulativa Komisije (EZ) br.229/2019 od 7. februara 2019.godine.

Broj: 07-3252
Podgorica, 25. juna 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Dio 1. Kriterijumi bezbjednosti hrane

Kategorija hrane		Mikroorganizmi/njihovi toksini, metaboliti	Plan uzorkovanja ⁽¹⁾		Granične vrijednosti ⁽²⁾		Referentna metoda ispitivanja ⁽³⁾	Faza u kojoj se kriterijum primjenjuje
			n	c	m	M		
1.1.	Hrana spremna za konzumiranje za odojčad i gotova hrana za posebne medicinske potrebe ⁽⁴⁾	<i>Listeria monocytogenes</i>	10	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 11290-1	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.2.	Hrana spremna za konzumiranje koja omogućava rast bakterije <i>L. monocytogenes</i> , osim one koja je namijenjena odojčadi i hrane za posebne medicinske potrebe	<i>Listeria monocytogenes</i>	5	0	100 cfu/g ⁽⁵⁾		EN ISO 11290-2 ⁽⁶⁾	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
			5	0	Nije utvrđeno prisustvo 25 g ⁽⁷⁾		EN ISO 11290-1	Prije nego što subjekat u poslovanju s hranom koji je proizveo prestane da bude direktno odgovaran za istu
1.3.	Hrana spremna za konzumiranje koja ne omogućava rast bakterije <i>L. monocytogenes</i> , osim one koja je namijenjena odojčadi i hrana za posebne medicinske potrebe ^{(4) (8)}	<i>Listeria monocytogenes</i>	5	0	100 cfu/g		EN ISO 11290-2 ⁽⁶⁾	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.4.	Mljeveno meso i mesne prerađevine koji se konzumiraju u sirovom stanju	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.5.	Mljeveno meso i mesne prerađevine živinskog mesa koje se konzumiraju nakon kuvanja	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.6.	Mljeveno meso i mesne prerađevine od mesa drugih vrsta životinja, izuzev mesa živine, koje se konzumiraju nakon kuvanja	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 10 g		EN ISO 6579-1	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.7.	Mehanički odvojeno meso (MOM) ⁽⁹⁾	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 10 g		EN ISO 6579-1	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.8.	Mesni proizvodi koji se konzumiraju u sirovom stanju, osim proizvoda kod kojih proizvodni proces ili sastav proizvoda otklanjaju rizik od salmonele	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.9.	Mesni proizvodi od živinskog mesa, namijenjeni za konzumiranje poslije kuvanja	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.10.	Želatin i kolagen	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.11.	Sirevi, maslac i pavlaka proizvedeni od sirovog mlijeka ili mlijeka koje je obrađeno temperaturom nižom od temperature pasterizacije ^(1b)	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.12.	Mlijeko u prahu i surutka u prahu	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe

							roka upotrebe
1.13.	Sladoled ⁽¹¹⁾ , izuzimajući proizvode kod kojih proces proizvodnje ili sastav proizvoda eliminiše rizik od salmonele	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.14.	Proizvodi od jaja, izuzimajući proizvode kod kojih proces proizvodnje ili sastav proizvoda eliminiše rizik od salmonele	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.15.	Hrana spremna za konzumiranje koja sadrži sirova jaja, izuzimajući proizvode kod kojih proces proizvodnje ili sastav proizvoda eliminiše rizik od salmonele	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g ili ml		EN ISO 6579-1 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.16.	Kuvani rakovi, školjke i ostali mekušci	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.17.	Žive školjke i ostali mekušci, živi bodljo- košci, plaštaši i puževi	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.18.	Klice (gotova hrana) ⁽²³⁾	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.19.	Rezano voće i povrće (gotova hrana)	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.20.	Nepasterizovani ⁽²⁴⁾ sokovi od voća i povrća spremni za konzumiranje	<i>Salmonella</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.21.	Sirevi, mlijeko u prahu i surutka u prahu kako je navedeno u kriterijumu za koagulaza pozitivne stafilokoke u poglavlju 2.2. ovoga priloga	<i>Stafilokokni enterotoksini</i>	5	0	Nijesu dokazani u 25 g		EN ISO 19020 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.22.	Dehidrirana početna hrana za odojčad i de- hidrirana hrana za po- sebne medicinske po- trebe namijenjena djeci mlađoj od šest mjeseci	<i>Salmonella</i>	30	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.23.	Dehidrirana prelazna hrana za odojčad	<i>Salmonella</i>	30	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.24.	Dehidrirana hrana za odojčad i dehidrirana hrana za posebne me- dicinske potrebe nami- jenjena djeci mlađoj od šest mjeseci ⁽¹⁴⁾	<i>Cronobacter spp.</i>	30	0	Nije utvrđeno prisustvo u 10 g		EN ISO 22964 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.25.	Žive školjke i ostali mekušci, živi bodljo- košci, plaštaši i puževi	<i>E. coli</i> ⁽¹⁵⁾	5 ⁽¹⁶⁾	1	230 MPN/100 g mesa i međuljušt urne tečnosti	700 MPN/100g mesa i međuljuštur ne tečnosti	EN ISO 16649-3 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.26.	Proizvodi ribarstva od ribljih vrsta koje sadrže visoku količinu	<i>Histamin</i>	9 ⁽¹⁸⁾	2	100 mg/kg	200 mg/kg	EN ISO 19343 Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe

	histidina ⁽¹⁷⁾							
1.27.	Proizvodi ribarstva, osim onih iz kategorije hrane 1.27.a, obrađeni enzimskim dozrijevanjem u salamuri, proizvedeni od ribljih vrsta koje sadrže visoku količinu histidina ⁽¹⁷⁾	<i>Histamin</i>	9 ⁽¹⁸⁾	2	200 mg/kg	400 mg/kg	EN ISO 19343	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.27. a	Ribljí sos dobijen fermentacijom proizvoda ribarstva	<i>Histamin</i>	1	0	400 mg/kg		EN ISO 19343	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.28.	Svježe meso živine ⁽²⁰⁾	<i>Salmonella</i> Enteritidis ⁽²¹⁾ <i>Salmonella</i> Typhimurium	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		EN ISO 6579-1 (za detekciju) Wite-Kaufman-LeMinor Shema (za određivanje serotipova)	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe
1.29	Klice ⁽²³⁾	<i>E. coli</i> koja stvara toksin shiga (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 i O104:H4	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g		CEN/ISO TS 13136 ⁽²²⁾	Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe

⁽¹⁾ n = broj jedinica koje čine uzorak; c = jedinica uzorka koje daju vrijednosti između m i M.

⁽²⁾ za tačke 1.1. do 1.25. i 1.28. m = M;

⁽³⁾ primjenjuju se najnovije izdanje standarda;

⁽⁴⁾ redovno ispitivanje ne primjenjuje se u odnosu na kriterijum u uobičajenim okolnostima za sljedeću gotovu hranu:

- onu koja je obrađena toplotom ili na neki drugi način koji efikasno eliminiše *L. monocytogenes*, kada nakon takve obrade više nije moguća ponovna kontaminacija (npr. proizvodi koji su obrađeni toplotom u svom krajnjem pakovanju),
- svježe nerezano i neobrađeno povrće i voće, osim klica,
- hljeb, keks i slični proizvodi,
- voda u bocama ili upakovana voda, bezalkoholna pića, pivo, jabukovača, vino, alkoholna pića i slični proizvodi,
- šećer, med i konditorski proizvodi, uključujući proizvode od kakaoa i čokolade,
- žive školjke
- kuhinjska so;

⁽⁵⁾ kriterijum za graničnu vrijednost se primjenjuje ukoliko proizvođač može da dokaže da proizvod ne prelazi granicu od 100 cfu/g tokom roka upotrebe, proizvođač može utvrditi međufazne granične vrijednosti tokom procesa, koje moraju biti dovoljno niske da bi garantovale da se do kraja roka upotrebe neće preći granica od 100 cfu/g;

⁽⁶⁾ 1 ml inokuluma se stavlja u Petrijevu ploču prečnika 140 mm, ili u tri Petrijeve ploče prečnika 90 mm;

⁽⁷⁾ kriterijum se primjenjuje na proizvod prije nego što prestane da bude pod neposrednim nadzorom subjekta koji ga je proizveo odnosno prije stavljanja na tržište kada subjekt u poslovanju hranom ne može na zadovoljavajući način da dokaže da proizvod neće preći granicu od 100 cfu/g tokom roka upotrebe;

⁽⁸⁾ proizvodi sa pH ≤ 4.4 ili aw ≤ 0.92, proizvodi s pH ≤ 5.0 i aw ≤ 0.94, proizvodi s rokom upotrebe manjim od pet dana svrstavaju se u svrstavaju u ovu kategoriju, druge kategorije proizvoda mogu spadati u ovu kategoriju, u zavisnosti od naučne opravdanosti;

⁽⁹⁾ kriterijum se primjenjuje na mehanički odvojeno meso (MOM) proizvedeno tehnikama navedenim u propisu o zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porijekla;

⁽¹⁰⁾ primjenjivo osim proizvoda kod kojih proizvođač može da dokaže da ne postoji rizik od salmonela zbog odgovarajućeg vremena zrenja i vrijednosti a_w.

⁽¹¹⁾ primjenjuje se samo na sladoled koji sadrže mliječne sastojke;

⁽¹⁴⁾ primjenjuje se na uporedno ispitivanje *Enterobacteriaceae* i *Cronobacter spp.* Osim ako je nivou pojedinačnog objekta uspostavljena korelacija između ovih mikroorganizama. Ako se u bilo kojem uzorku ispitanom i uzetom iz tog objekta dokažu *Enterobacteriaceae*, cijela proizvodna partija (serija) mora biti ispitana na prisutnost *Cronobacter spp.*, a proizvođač je odgovoran da na odgovarajući način da prikaz korelacije između *Enterobacteriaceae* i *Cronobacter spp.* ;

⁽¹⁵⁾ *E. coli* se ovdje koristi kao pokazatelj fekalne kontaminacije;

⁽¹⁶⁾ svaka jedinica uzorka obuhvata minimalni broj pojedinačnih životinja u skladu sa EN ISO 6887-3;

⁽¹⁷⁾ primjenjuje se na posebne vrste riba iz sljedećih porodica: *Scombridae*, *Clupeidae*, *Engraulidae*, *Coryfenidae*, *Pomatomidae*, *Scombresosidae*;

⁽¹⁸⁾ pojedinačni uzorci mogu se uzimati u maloprodaji, u slučaju neusaglašenih rezultata sa kriterijumima ne primjenjuje se pretpostavka da sva hrana u toj seriji, partiji ili pošiljci nije bezbjedna;

⁽²⁰⁾ primjenjuje se na svježe meso živine dobijeno od rasplodnih jata vrste *Gallus gallus*, konzumnih nosilja, brojlera i jata rasplodnih i tovnih ćuraka;

⁽²¹⁾ odnosi se samo na monofaznu *Salmonella typhimurium* 1,4, [5],12,:i:

⁽²²⁾ uzimajući u obzir najnovije prilagođavanje od strane referentne laboratorije Europske unije za *Escherichia coli*, uključujući verotoksičnu *E. coli* (VTEC), za otkrivanje STEC O104:H4;

⁽²³⁾ Isključujući klice koje su bile podvrgnute postupku kojim se efikasno uništavaju *Salmonella spp.* i STEC.

⁽²⁴⁾ izraz nepasterizovani znači da sok ne podliježe pasterizaciji primjenom kombinacije vremena i temperature ili drugim validovanim postupcima za postizanje bakteriocidnog efekta na salmonelu jednakog pasterizaciji

Procjena (tumačenje) rezultata ispitivanja

Granične vrijednosti utvrđene Dijelom 1 ovoga priloga odnose se na svaku ispitivanu jedinicu uzorka

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobiološku ispravnost ispitivane serije ⁽¹⁾

L. monocytogenes u gotovoj hrani za odojčad i gotovoj hrani za posebne medicinske potrebe:

- zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsustvo bakterija,
- nezadovoljavajuće, ako je ustanovljeno prisustvo bakterija u bilo kojoj jedinici uzorka.

L. monocytogenes u gotovoj hrani koja omogućava rast *L. monocytogenes* prije nego što hrana napusti objekat proizvođača kada on ne može da dokaže da njen broj u proizvodu neće preći granicu od 100 cfu/g tokom njegovog roka upotrebe:

- zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsustvo bakterija,
- nezadovoljavajuće, ako je ustanovljeno prisustvo bakterija u bilo kojoj jedinici uzorka.

L. monocytogenes u ostaloj gotovoj hrani

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti $\leq$ graničnoj vrijednosti,
- nezadovoljavajuće, ako je bilo koja ustanovljena vrijednost $>$ od granične vrijednosti.

E.coli u živim školjkama i ostalim mekušcima:

- zadovoljavajuće, ako je svaka od pet utvrđenih vrijednosti ≤ 230 MPN/100g mesa i međuljuštune tečnosti ili ako je jedna od utvrđenih pet vrijednosti > 230 MPN/100g mesa i međuljuštune tečnosti, ali ≤ 700 MPN/100g mesa i međuljuštune tečnosti,
- nezadovoljavajuće, ako je bilo koja od pet utvrđenih vrijednosti > 700 MPN/100g mesa i međuljuštune tečnosti ili ako su barem dvije od pet utvrđenih vrijednosti > 230 MPN/100g mesa i međuljuštune tečnosti,

Salmonella u različitim kategorijama hrane:

- zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsustvo bakterija,
- nezadovoljavajuće, ako je ustanovljeno prisustvo bakterija u bilo kojoj jedinici uzorka.

Stafilokokni enterotoksini u proizvodima od mlijeka:

- zadovoljavajuće, ako enterotoksini nisu ustanovljeni ni u jednoj jedinici uzorka,
- nezadovoljavajuće, ako su enterotoksini ustanovljeni u bilo kojoj jedinici uzorka.

Cronobacter spp. u dehidriranoj hrani za odojčad i dehidriranoj hrani za posebne medicinske potrebe namijenjenoj djeci mlađoj od 6 mjeseci:

- zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsustvo bakterija,
- nezadovoljavajuće, ako je ustanovljeno prisustvo bakterija u bilo kojoj jedinici uzorka.

Histamin u proizvodima ribarstva:

Histamin u proizvodima ribarstva od ribljih vrsta povezanih sa visokim količinama histidina, osim ribljeg umaka dobijenog fermentacijom proizvoda ribarstva:

- zadovoljavajuće, ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

1. utvrđena srednja vrijednost je $\leq m$
2. maksimum c/n ispitivanih uzoraka ima vrijednosti između m i M
3. nema utvrđenih vrijednosti koje prelaze granicu M ,

- nezadovoljavajuće, ako je ustanovljena srednja vrijednost veća od m , ili ako je više od c od ispitivanih n uzoraka između m i M ili ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti veća od M .

Histamin u ribljem sosu dobijenom fermentacijom proizvoda ribarstva:

- zadovoljavajuće, ako je utvrđena vrijednosti $\leq$ graničnoj vrijednosti,
- nezadovoljavajuće, ako je utvrđena vrijednost $>$ od granične vrijednosti.

Dio 2. Kriterijumi higijene u procesu proizvodnje hrane**2.1. Meso i proizvodi od mesa**

	Kategorija hrane	Mikroorganizmi	Plan uzorkovanja ⁽¹⁾		Granične vrijednosti ⁽²⁾		Referentni metod ispitivanja ⁽³⁾	Faza u kojoj se kriterijum primjenjuje	Mjera u slučaju nezadovoljavajućih rezultata
			n	c	m	M			
2.1.1.	Trupovi goveda, ovaca, koza i konja ⁽⁴⁾	Broj aerobnih kolonija			3,5 log cfu/cm ² dnevne srednje log. vrijednosti	5,0 log cfu/cm ² dnevna srednja log. vrijednost	EN ISO 4833-1	Trupovi poslije obrade, ali prije hlađenja	Poboljšanje higijene klanja i preispitivanje kontrola procesa
		<i>Enterobacteriaceae</i>			1,5 log cfu/cm ² dnevne srednje log. vrijednosti	2,5 log cfu/cm ² dnevna srednja log. vrijednost	EN ISO 21528-2	Trupovi poslije obrade, ali prije hlađenja	Poboljšanje higijene klanja i preispitivanje kontrola procesa
2.1.2.	Trupovi svinja ⁽⁴⁾	Broj aerobnih kolonija			4,0 log cfu/cm ² dnevne srednje log. vrijednosti	5,0 log cfu/cm ² dnevna srednja log. vrijednost	EN ISO 4833-1	Trupovi poslije obrade, ali prije hlađenja	Poboljšanje higijene klanja i preispitivanje kontrola procesa
		<i>Enterobacteriaceae</i>			2,0 log cfu/cm ² dnevna	3,0 log cfu/cm ² dnevna	EN ISO	Trupovi poslije obrade, ali prije hlađenja	Poboljšanje higijene klanja i preispitivanje

					srednja log. vrijednost	srednja log. vrijednost	21528-2		kontrola procesa
2.1.3.	Trupovi goveda, ovaca, koza i konja	<i>Salmonella</i>	50 ⁽⁵⁾	2 ⁽⁶⁾	Nije utvrđeno prisustvo na ispitivanom području trupa		EN ISO 6579-1	Trupovi poslije obrade, ali prije hlađenja	Poboljšanje higijene klanja i preispitivanje kontrola procesa i porijekla životinja
2.1.4.	Trupovi svinja	<i>Salmonella</i>	50 ⁽⁵⁾	5 ⁽⁶⁾	Nije utvrđeno prisustvo na ispitivanom području trupa		EN ISO 6579-1	Trupovi poslije obrade, ali prije hlađenja	Poboljšanje higijene klanja, preispitivanje kontrola procesa, porijekla životinja i biosigurnosnih mjera na farmama porijekla
2.1.5.	Trupovi živine brojlara čuraka	<i>Salmonella spp.</i> ⁽¹⁰⁾	50 ⁽⁵⁾	7 ⁽⁶⁾ Od 01.01. 2012 c=5 za brojlere Od 01.01. 2013 c=5 za čurke	Nije utvrđeno prisustvo u 25 g zbirnog uzorka kože vrata		EN ISO 6579-1	Trupovi posle hlađenja	Poboljšanje higijene klanja, preispitivanje kontrola procesa, porijekla životinja i biosigurnosnih mjera na farmama porijekla
2.1.6.	Mljeveno meso	Broj aerobnih kolonija ⁽⁷⁾	5	2	5x10 ⁵ cfu/g	5x10 ⁶ cfu/g	EN ISO 4833-1	Kraj proizvodnog proces	Poboljšanje higijene proizvodnje, i poboljšanje izbora i/ili porijekla sirovina
		<i>E. coli</i> ⁽⁸⁾	5	2	50 cfu/g	500 cfu/g	ISO 16649-1 ili ISO 16649-2	Kraj proizvodnog proces	Poboljšanje higijene proizvodnje, i poboljšanje izbora i/ili porijekla sirovina
2.1.7.	Mehanički odvojeno meso (MOM) ⁽⁹⁾	Broj aerobnih kolonija	5	2	5x10 ⁵ cfu/g	5x10 ⁶ cfu/g	EN ISO 4833-1	Kraj proizvodnog proces	Poboljšanje higijene proizvodnje, i poboljšanje izbora i/ili porijekla sirovina
		<i>E.coli</i> ⁽⁸⁾	5	2	50 cfu/g	500 cfu/g	ISO 16649-1 ili ISO 16649-2	Kraj proizvodnog proces	Poboljšanje higijene proizvodnje, i poboljšanje izbora i/ili porijekla sirovina
2.1.8.	Mesne prerađevine	<i>E. coli</i> ⁽⁸⁾	5	2	500 cfu/g ili cm ²	5000 cfu/g ili cm ²	ISO 16649-1 ili ISO 16649-2	Kraj proizvodnog proces	Poboljšanje higijene proizvodnje, i poboljšanje izbora i/ili porijekla sirovina
2.1.9.	Trupovi brojlara	<i>Campylobacter spp.</i>	50 ⁽⁵⁾	c=20 Od 01.01. 2020 c=15 Od 01.01. 2025 c=10	1000 cfu/g		EN ISO 10272-2	Trupovi nakon hlađenja	Poboljšanje higijene klanje, preispitivanje kontrole procesa, porijekla životinja i biosigurnosnih mjera na farmama porijekla

⁽¹⁾ n = broj jedinica koje čine uzorak; c = broj jedinica uzorka koje daju vrijednosti između m i M;

⁽²⁾ za tačke 2.1.3. – 2.1.5. i tačka 2.1.9 m=M;

⁽³⁾ primenjuje se najnovije izdanje standarda;

⁽⁴⁾ granične vrijednosti (m i M) primjenjuju se samo na uzorke uzete destruktivnom metodom, logaritam dnevnog prosjeka se izračunava tako da se prvo uzme logaritamska vrijednost svakog pojedinačnog ispitivanja i zatim se iz tih vrijednosti izračunava srednja vrijednost;

⁽⁵⁾ 50 uzoraka se dobije iz 10 uzastopnih serija uzimanja uzoraka u skladu s pravilima uzimanja uzoraka i učestalostima utvrđenim ovim pravilnikom;

⁽⁶⁾ broj uzoraka u kojima je ustanovljena salmonela. Vrijednost c se preispituje kako bi se uzeo u obzir napredak u smanjenju prevalencije salmonele, države članice ili regioni koji imaju nisku prevalenciju salmonele mogu koristiti niže vrijednosti c čak i prije preispitivanja;

⁽⁷⁾ kriterijum se ne primjenjuje na mljeveno meso koje se proizvodi u maloprodaji s rokom upotrebe kraćim od 24 sata;

⁽⁸⁾ *E. coli* se koristi kao pokazatelj fekalne kontaminacije;

⁽⁹⁾ kriterijum se primjenjuje na mehanički odvojeno meso (MOM), i

⁽¹⁰⁾ ako se utvrdi *Salmonella* spp., izolati se moraju dalje serotipizirati sa *Salmonella* Typhimurium i *Salmonella* Enteritidis, kako bi se provjerila usaglašenost sa mikrobiološkim kriterijumom iz tačke 1.28 Dio 1, ovog Priloga

Procjena (tumačenje) rezultata ispitivanja

Granične vrijednosti date u Dijelu 2 tačka 2.1. ovog pravilnika odnose se na svaku ispitivanu jedinicu uzorka, osim ispitivanja trupova kada se granične vrijednosti odnose na zbirne uzorke.

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobiološku ispravnost ispitivanog procesa.

Enterobacteriaceae i broj aerobnih kolonija kod trupova goveda, ovaca, koza, konja i svinja:

- zadovoljavajuće, ako je dnevna srednja logaritamska vrijednost $\leq m$,
- prihvatljivo, ako je dnevna srednja logaritamska vrijednost između m i M ,
- nezadovoljavajuće, ako je dnevna srednja logaritamska vrijednost $> M$.

Salmonella kod trupova:

- zadovoljavajuće, ako je prisutnost salmonele ustanovljena u većini c/n uzoraka,
- nezadovoljavajuće, ako je prisutnost salmonele ustanovljena u više od c/n uzoraka.

Nakon svake serije uzetih uzoraka, procjenjuju se rezultati posljednjih deset serija uzetih uzoraka kako bi se ustanovio n broj uzoraka.

E. coli i broj aerobnih kolonija u mljevenom mesu, mesnim prerađevinama i mehanički odvojenom mesu (MOM):

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- prihvatljivo, ako je većina c od n dobijenih vrijednosti između m i M i ako su ostale utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti $> M$, ili ako je više c/n vrijednosti između m i M .

Campylobacter spp. u trupovima brojlera:

- zadovoljavajuće, ako je maksimum vrijednosti $c/n > m$,
- nezadovoljavajuće, ako je više od vrijednosti $c/n > m$,

2.2. Mlijeko i mliječni proizvodi

	Kategorija hrane	Mikroorganizmi/njihovi toksini, metaboliti	Plan uzorkovanja ⁽¹⁾		Granične vrijednosti ⁽²⁾		Referentni metod ispitivanja ⁽³⁾	Faza u kojoj se kriterijum primjenjuje	Mjera u slučaju nezadovoljavajućih rezultata
			N	c	m	M			
2.2.1.	Pasterizovano mlijeko i drugi pasterizovani tečni mliječni proizvodi ⁽⁴⁾	<i>Enterobacteriaceae</i>	5	0	10 cfu/ml		EN ISO 21528-2	Kraj proizvodnog procesa	Provjera efikasnosti termičke obrade i sprječavanje ponovne kontaminacije, kao i kvaliteta sirovina
2.2.2.	Sirevi proizvedeni od mlijeka ili surutke koji su termički obrađeni	<i>E. coli</i> ⁽⁵⁾	5	2	100 cfu/g	1000 cfu/g	ISO 16649-1 ili ISO 16649-2	Za vrijeme proizvodnog procesa, u vrijeme kada se očekuje da će broj kolonija bakterije <i>E. coli</i> biti najveći ⁽⁶⁾	Poboljšanja higijene proizvodnje i izbora sirovina
2.2.3.	Sirevi proizvedeni od sirovog mlijeka	Koagulaza pozitivne stafiloške	5	2	10 ⁴ cfu/g	10 ⁵ cfu/g	EN ISO 6888-2	Za vrijeme proizvodnog procesa, u vrijeme kada se očekuje da će broj stafilokoka biti najveći	Poboljšanje higijene proizvodnje i izbora sirovina. Ako se utvrde vrijednosti $>10^5$ cfu/g, ta proizvodna partija sira se mora ispitati na prisustvo stafilokoknih enterotoksina
2.2.4.	Sirevi proizvedeni od mlijeka koje je termički obrađeno na temperaturi nižoj od temperature pasterezacije ⁽⁷⁾ , zreli sirevi proizvedeni od mlijeka ili surutke koji su pasterizovani ili obrađeni jačim termičkim	Koagulaza pozitivne stafiloške	5	2	100 cfu/g	1000 cfu/g	EN ISO 6888-1 ili EN ISO 6888-2		

	režimom ⁽⁷⁾								
2.2.5.	Nedozreli meki sirevi (svježi sirevi) proizvedeni od mlijeka ili surutke koji su pasterizovani ili obrađeni jačim termičkim režimom ⁽⁷⁾	Koagulaza pozitivne stafilokoke	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	EN ISO 6888-1 ili EN ISO 6888-2	Kraj proizvodnog procesa	Poboljšanje higijene proizvodnje. Ako se utvrde vrijednosti >10 ⁵ cfu/g, ta proizvodna partija sira se mora ispitati na prisutvo stafilokoknih enterotoksina
2.2.6.	Maslac i pavlaka proizvedeni od sirovog mlijeka ili mlijeka koje je termički obrađeno na temperaturi nižoj od temperature pasterizacije	<i>E. coli</i> ⁽⁵⁾	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	ISO 16649-1 ili ISO 16649-2	Kraj proizvodnog procesa	Poboljšanje higijene proizvodnje i izbora sirovina
2.2.7.	Mlijeko u prahu i surutka u prahu ⁽⁴⁾	<i>Enterobacteriaceae</i>	5	0	10 cfu/g		EN ISO 21528-2	Kraj proizvodnog procesa	Provjera efikasnosti termičke obrade i sprječavanje ponovne kontaminacije
		Koagulaza-pozitivne stafilokoke	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	EN ISO 6888-1 ili EN ISO 6888-2	Kraj proizvodnog procesa	Poboljšanje higijene proizvodnje. Ako se utvrde vrijednosti >10 ⁵ cfu/g, ta proizvodna partija se mora ispitati na prisutvo stafilokoknih enterotoksina
2.2.8.	Sladoled ⁽⁸⁾ i smrznuti mliječni deserti	<i>Enterobacteriaceae</i>	5	2	10 cfu/g	100 cfu/g	EN ISO 21528-2	Kraj proizvodnog procesa	Poboljšanje higijene proizvodnje
2.2.9.	Dehidrirana hrana za odojčad i dehidrirana hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena djeci mlađoj od šest mjeseci	<i>Enterobacteriaceae</i>	10	0	Nije utvrđeno prisustvo u 10 g		EN ISO 21528-1	Kraj proizvodnog procesa	Poboljšanje higijene proizvodnje da bi se kontaminacija svela na minimum ⁽⁹⁾
2.2.10.	Dehidrirana prelazna hrana za odojčad	<i>Enterobacteriaceae</i>	5	0	Nije utvrđeno prisustvo u 10 g		EN ISO 21528-1	Kraj proizvodnog procesa	Poboljšanje higijene proizvodnje da bi se kontaminacija svela na minimum
2.2.11.	Dehidrirana početna hrana za odojčad i dehidrirana posebne medicinske namijenjena djeci mlađoj od šest mjeseci	pretpostavka prisustva <i>Bacillus cereus</i>	5	1	50 cfu/g	500 cfu/g	EN ISO 7932 ⁽¹⁰⁾	Kraj proizvodnog procesa	Poboljšanje higijene proizvodnje. Prevencija ponovne kontaminacije. Izbor sirovina

⁽¹⁾ n = broj jedinica koje čine uzorak; c = broj jedinica uzorka koje daju vrijednosti između m i M;

⁽²⁾ za tačku 2.2.1, 2.2.7., 2.2.9. i 2.2.10. m=M;

⁽³⁾ primjenjuju se propisani standardi;

⁽⁴⁾ kriterijum se primjenjuje na proizvode namijenjene za dalju preradu u prehrambenoj industriji;

⁽⁵⁾ *E. coli* se ovdje koristi kao pokazatelj stepena higijene;

⁽⁶⁾ za sireve koji ne pogoduju rastu *E. coli*, broj kolonija *E. coli* je obično najveći na početku procesa zrenja, a kod sireva koji pogoduju rastu *E. coli* to je obično na kraju procesa zrenja;

⁽⁷⁾ kriterijum se primjenjuje osim za sireve za koje proizvođač može da dokaže da proizvod ne predstavlja rizik pojave stafilokoknih enterotoksina;

⁽⁸⁾ kriterijum se primjenjuje samo na sladoled koji sadrže mliječne sastojke;

⁽⁹⁾ sprovodi se uporedno testiranje na *Enterobacteriaceae* i *Cronobacter spp.* osim ako je na nivou pojedinačnog objekta uspostavljena

korelacija između ovih mikroorganizama. Ako se u bilo kojem uzorku proizvoda ispitivanog u takvom objektu utvrdi prisustvo *Enterobacteriaceae* cijela proizvodna partija mora da se ispita na prisustvo *Cronobacter spp.* Proizvođač je odgovoran da dokaže da li postoji korelacija između *Enterobacteriaceae* i *Cronobacter spp.*

⁽¹⁰⁾ 1 ml inokuluma se stavlja u Petrijevu ploču prečnika 140 mm, ili u tri Petrijeve ploče prečnika 90 mm.

Procjena (tumačenje) rezultata ispitivanja

Granične vrijednosti utvrđene u Dijelu 2 tačka 2.2. ovog pravilnika odnose se na svaku ispitivanu jedinicu uzorka.

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobiološki kvalitet procesa koji se ispituje.

Enterobacteriaceae u dehidriranoj početnoj hrani za odojčad, dehidriranoj hrani za posebne medicinske namijenjenoj djeci mlađoj od šest mjeseci i dehidriranoj prelaznoj hrani za odojčad:

- zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsutnost bakterije,
- nezadovoljavajuće, ako se prisutnost bakterije otkrije u bilo kojoj jedinici uzorka.

E. coli, *Enterobacteriaceae* (ostale kategorije hrane) i koagulaza pozitivne stafiloške:

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- prihvatljivo, ako je većina *c/n* vrijednosti između *m* i *M* i ako su ostale utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti $> M$, ili ako je u više od *c/n* vrijednosti između *m* i *M*.

Pretpostavka prisutnosti bakterije *Bacillus cereus* u dehidriranoj početnoj hrani za odojčad i dehidriranoj hrani za posebne medicinske namijenjenoj djeci mlađoj od šest mjeseci

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- prihvatljivo, ako je većina *c/n* vrijednosti između *m* i *M* i ako su ostale utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti $> M$, ili ako je u više od *c/n* vrijednosti između *m* i *M*.

2.3. Proizvodi od jaja

	Kategorija hrane	Mikroorganizmi	Plan uzorkovanja ⁽¹⁾		Granične vrijednosti		Referentni metod ispitivanja ⁽²⁾	Faza u kojoj se kriterijum primjenjuje	Mjera u slučaju nezadovoljavajućih rezultata
			n	c	m	M			
2.3.1	Proizvodi od jaja	<i>Enterobacteriaceae</i>	5	2	10 cfu/g ili ml	100 cfu/g ili ml	EN ISO 21528-2	Kraj proizvodnog procesa	Provjera efikasnosti termičke obrade i sprječavanje ponovne kontaminacije

⁽¹⁾ n = broj jedinica koje čine uzorak; c = broj jedinica uzorka koji daje vrijednosti između m i M;

⁽²⁾ primjenjuju se najnovija verzija standarda.

Procjena(tumačenje) rezultata ispitivanja

Granične vrijednosti utvrđene u Dijelu 2 tačka 2.3. ovog pravilnika odnose se na svaku ispitivanu jedinicu uzorka.

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobiološki ispravnost ispitivanog procesa.

Enterobacteriaceae u proizvodima od jaja:

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- prihvatljivo, ako je većina *c/n* vrijednosti između m i M, i ako su ostale utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti $> M$, ili ako je više *c/n* vrijednosti između m i M.

2.4. Proizvodi ribarstva

	Kategorija hrane	Mikroorganizmi	Plan uzorkovanja ⁽¹⁾		Granične vrijednosti		Referentni metod ispitivanja ⁽²⁾	Faza u kojoj se kriterijum primjenjuje	Mjera u slučaju nezadovoljavajućih rezultata
			n	c	m	M			
2.4.1.	Proizvodi od termički obrađenih rakova i mekušaca sa ili bez oklopa ili ljuske	<i>E. coli</i>	5	2	1 MPN/g	10 MPN/g	EN ISO 16649-3	Kraj proizvodnog procesa	Poboljšanja higijene proizvodnje
		Koagulaza pozitivne stafiloške	5	2	100 cfu/g	1000 cfu/g	EN ISO 6888-1 ili EN ISO 6888-2	Kraj proizvodnog procesa	Poboljšanje higijene proizvodnje

⁽¹⁾ n = broj jedinica koje čine uzorak; c = broj jedinica uzorka koji daje vrijednost između m i M.

⁽²⁾ primjenjuju se propisani standardi;

Procjena (tumačenje) rezultata ispitivanja

Granične vrijednosti utvrđene u Dijelu 2 tačka 2.4. ovog pravilnika odnose se na svaku ispitivanu jedinicu uzorka.

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobiološki kvalitet procesa koji se ispituje.

E. coli u proizvodima od termički obrađenih rakova i mekušaca sa ili bez oklopa ili ljuske :

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- prihvatljivo, ako je većina *c/n* vrijednosti između m i M, i ako su ostale utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti $> M$, ili ako je više *c/n* vrijednosti između m i M.

Koagulaza pozitivne stafiloške u proizvodima od termički obrađenih rakova i mekušaca sa ili bez oklopa ili ljuskom :

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- prihvatljivo, ako je većina *c/n* vrijednosti između m i M, i ako su ostale utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti $> M$, ili ako je više *c/n* vrijednosti između m i M.

2.5. Povrće, voće i proizvodi od njih

	Kategorija hrane	Mikroorganizmi	Plan uzorkovanja ⁽¹⁾		Granične vrijednosti		Referentni metod ispitivanja ⁽²⁾	Faza u kojoj se kriterijum primjenjuje	Mjera u slučaju nezadovoljavajućih rezultata
			n	C	m	M			
2.5.1.	Rezano voće i povrće (spremno za konzumiranje)	<i>E. coli</i>	5	2	100 cfu/g	1000 cfu/g	EN ISO 16649-1 ili EN ISO 16649-2	Proizvodni proces	Poboljšanje higijene proizvodnje i izbora sirovina
2.5.2.	Nepasterizovani sokovi od voća i povrća ⁽³⁾ (gotova hrana)	<i>E. coli</i>	5	2	100 cfu/g	1000 cfu/g	ISO 16649-1 ili ISO 16649-2	Proizvodni proces	Poboljšanje higijene proizvodnje i izbora sirovina

⁽¹⁾ n = broj jedinica koje čine uzorak; c = broj jedinica uzorka koji daje vrijednosti između m i M.

⁽²⁾ primjenjuje se najnovija verzija standarda.

⁽³⁾ Izraz nepasterizovani znači da sok ne podliježe pasterizaciji primjenom kombinacije vremena i temperature ili drugim validovanim postupcima za postizanje baktericidnog efekta na bakteriju *E. coli* jednakog pasterizaciji

Procjena (tumačenje) rezultata ispitivanja

Granične vrijednosti utvrđene u Dijelu 2 tačka 2.5. ovog pravilnika odnose se na svaku ispitivanu jedinicu uzorka.

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobiološki kvalitet procesa koji se ispituje.

E. coli u rezanom voću i povrću (spremnom za konzumiranje) i u nepasterizovanim sokovima od voća i povrća (spremnim za konzumiranje)

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- prihvatljivo, ako je većina c/n vrednosti između m i M , i ako su ostale utvrđene vrijednosti $\leq m$,
- nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti $> M$, ili ako je više c/n vrijednosti između m i M .

Dio 3. NAČIN UZIMANJA I PRIPREME UZORAKA ZA ISPITIVANJA

3.1. Uzimanja i priprema uzoraka za ispitivanje

Ukoliko ne postoje propisane metode za uzimanje i pripremu uzoraka za ispitivanje, kao referente metode primjenjuju se odgovarajući ISO standardi (Međunarodna organizacija za standardizaciju) i smjernice iz *Codex Alimentarius*-a.

3.2. Uzimanje uzoraka za bakteriološko ispitivanje u klanicama, objektima za proizvodnju mljevenog mesa i prerađevina od mesa, mehanički odvojenog mesa i svježeg mesa

Uzimanje uzoraka sa trupova goveda, svinja, ovaca, koza i konja

Destruktivna i nedestruktivna metoda uzimanja uzoraka, izbor mjesta za uzorkovanje i pravila za skladištenje i transport uzoraka vrši se u skladu sa standardom ISO 17604.

Prilikom svakog uzorkovanja uzorci se uzimaju sa pet slučajno odabranih trupova a mjesta sa kojih se uzorci uzimaju određuju se prema tehnologiji klanja koja se koristi u objektu za klanje.

Kada se uzorkovanje vrši za ispitivanje prisustva Enterobacteriaceae i utvrđivanje broja aerobnih kolonija, uzorci se uzimaju sa četiri mjesta sa svakog trupa. Destruktivnom metodom uzimaju se sa svakog trupa četiri uzorka tkiva sa ukupno 20 cm². Kada se za uzorkovanje koristi nedestruktivna metoda, površina na kojoj se uzorkovanje vrši treba da obuhvati najmanje 100 cm² (50 cm² sa trupova malih preživara) po mjestu uzimanja uzorka.

Kada se uzorkovanje vrši u cilju ispitivanja prisustva *Salmonella*, koristi se metoda uzimanja uzorka sa abrazivnim sunđerom, sa površine za koju postoji najveća vjerovatnoća da je kontaminirana a površina uzimanja uzorka mora da obuhvati najmanje 400cm² po odabranom mjestu uzimanja uzorka. Kada se uzorci uzimaju sa različitih mjesta na trupu, potrebno je napraviti zbirni uzorak prije ispitivanja.

Uzimanje uzoraka sa trupova živine i svježeg mesa živine

Za ispitivanje *Salmonelle* i *Campylobactera* klanice uzorkuju cijeli trup živine sa kožom vrata. Objekti za rasijecanje i objekti za preradu, osim onih koji se nalaze uz klanicu i rasijecaju i prerađuju samo meso koje su primili iz te klanice, takođe uzimaju uzorke u cilju utvrđivanja prisutnosti *Salmonelle*. Pri uzorkovanju prednost se daje cijelim trupovima živine sa kožom vrata, ako su dostupni, obezbjeđujući pri tom da uzorkovanjem budu obuhvaćeni i rasjeci sa kožom i/ili rasjeci bez kože ili sa samo malim dijelom kože, a odabir se vrši na osnovu procjene rizika.

U planove uzorkovanja klanice moraju uvrstiti i trupove živine iz jata za koje nije poznat status u pogledu *Salmonelle* ili sa potvrđenim pozitivnim statusom na serotip *Salmonelle Enteritidis* ili *Salmonelle Typhimurium*.

Kada se u klanicama ispituju *Salmonella* i *Campylobacter* u trupovima živine na osnovu kriterijuma higijene procesa iz Dijela 2 tačke 2.1.5 i 2.1.9 ovog Priloga, a ispitivanja za *Salmonellu* i *Campylobacter* se vrše u istoj laboratoriji, prilikom svakog uzimanja uzoraka, uzorci se uzimaju nasumično sa kože vrata sa najmanje 15 trupova živine nakon hlađenja. Prije ispitivanja uzorci kože vrata sa najmanje tri trupa živine iz istog jata objedinjuju se u jedan uzorak od 26g. Time se dobija pet konačnih uzoraka kože vrata od 26g (potrebno je 26g kako bi se iz jednog uzorka istovremeno moglo izvršiti ispitivanje na *Salmonelle* i *Campylobacter*). Uzorci se nakon uzorkovanja moraju čuvati i transportovati u laboratoriju na temperaturi od najmanje 1°C, a najviše 8°C, dok vrijeme između uzorkovanja i ispitivanja prisustva *Campylobactera* mora biti kraće od 48 sati kako bi se obezbjedila cjelovitost uzoraka. Uzorci kojima temperatura padne na 0°C ne smiju se koristiti za provjeru usaglašenosti sa kriterijumom za *Campylobacter*. Dobijenih pet uzoraka od 26g

upotrebljava se za provjeru usaglašenosti sa kriterijumima higijene procesa iz Dijela 2 tačke 2.1.5 i 2.1.9 Priloga 1, te sa kriterijumom bezbjednosti hrane iz Dijela 1 tačka 1.28. ovog Priloga.

Za pripremu početne suspenzije u laboratoriji ispitni uzorak od 26g se stavlja u devet puta veću količinu (234ml) puferisane peptonske vode (BPW). Prije dodavanja uzorka puferisanu peptonsku vodu je potrebno svesti na sobnu temperaturu. Ta se mješavina homogenizuje u aparatu tipa stomacher ili u pulsatoru u trajanju od jednog minuta. Potrebno je izbjeći stvaranje pjene tako što će se iz kese stomachera ukloniti što više vazduha. Iz te početne suspenzije 10 ml (~1 g) se prenosi u praznu sterilnu epruvetu, a 1ml od tih 10ml upotrebljava se za određivanje broja *Campylobacter* na selektivnim pločama. Ostatak početne suspenzije (250 ml ~ 25 g) upotrebljava se za utvrđivanje prisustva *Salmonelle*.

Kada se u klanicama ispituju *Salmonella* i *Campylobacter* u trupovima živine na osnovu kriterijuma higijene procesa utvrđenog u tačkama 2.1.5 i 2.1.9 Priloga 1, a ispitivanja za *Salmonellu* i *Campylobacter* se vrše u dvije različite laboratorije, tokom svakog uzorkovanja nasumično se uzimaju uzorci kože vrata sa najmanje 20 trupova živine nakon hlađenja. Prije ispitivanja uzorci kože vrata sa najmanje četiri trupa živine iz istog jata objedinjuju se u jedan uzorak od 35g. Time se dobija pet uzoraka kože vrata od 35g, koji će se podijeliti kako bi se dobilo pet konačnih uzoraka od 25g (ispitivanje za *Salmonellu*) i pet konačnih uzoraka od 10g (ispitivanje za *Campylobacter*). Uzorci se nakon uzorkovanja moraju čuvati i transportovati u laboratoriju na temperaturi od najmanje 1°C, a najviše 8°C, dok vrijeme između uzorkovanja i ispitivanja prisustva *Campylobacter* mora biti kraće od 48 sati kako bi se obezbijedila cjelovitost uzoraka. Uzorci kojima temperatura padne na 0°C ne smiju se upotrebljavati za provjere usaglašenosti sa kriterijemom za *Campylobacter*. Dobijenih pet uzoraka od 25g upotrebljava se za provjeru usaglašenosti sa kriterijumima higijene procesa utvrđenima u tački 2.1.5. Dijela 2. Priloga 1 te sa kriterijumom bezbjednosti hrane utvrđenim u tački 1.28. Dijela 1 ovog Priloga. Dobijenih pet uzoraka od 10g upotrebljava se za provjeru usaglašenosti sa kriterijumom higijene procesa utvrđenim u tački 2.1.9 Dijela 2 Priloga 1.

Za ispitivanje prisustva *Salmonella* u svježem mesu živine koje nije u trupovima uzima se 5 uzoraka iz iste serije u ukupnoj količini od najmanje 25g. Kada udio kože nije dovoljan da bi činio elementarnu jedinicu uzorka, uzorak uzet od komada pilećeg mesa sa kožom treba da sadrži kožu i komad tanke mišićne površine. Uzorci uzeti od komada pilećeg mesa bez kože samo sa malim udjelom kože moraju da sadrže komad /komade tanke mišićne površine dodate uzetoj koži kako bi činili dovoljnu odgovarajuću jedinicu. Slojevi i mesa uzimaju se tako da uključe što više površinskog sloja mesa.

Smjernice za uzimanje uzoraka

Uzimanje uzoraka sa trupova i mjesta uzimanja uzoraka, vrše se prema uputstvima/vodičima za sprovođenje dobre higijenske prakse, u skladu sa Zakonom o bezbjednosti hrane.

Učestalost uzimanja uzoraka trupova, mljevenog mesa, prerađevina od mesa, mehanički odvojenog mesa i svježeg mesa živine

Subjekat u poslovanju hranom u klanicama ili u objektima u kojima se proizvodi mljeveno meso, prerađevine od mesa, mehanički odvojeno meso ili svježe meso živine dužan je da uzima uzorke za mikrobiološka ispitivanja najmanje jednom nedjeljno. Dan u nedjelji kada se uzimaju uzorci mijenja se svake nedjelje, kako bi se obezbijedilo da svaki dan u nedjelji bude obuhvaćen.

Prilikom uzimanja uzoraka mljevenog mesa i prerađevina od mesa za ispitivanje prisustva *E.coli* i određivanje broja aerobnih kolonija, kao i prilikom uzimanja uzoraka sa trupova u cilju ispitivanja prisustva *Enterobacteriaceae* i određivanje broja aerobnih kolonija, učestalost se može smanjiti i uzorci uzimati jednom u dvije nedjelje, ako su dobijeni zadovoljavajući rezultati tokom šest uzastopnih nedjelja.

Prilikom uzimanja uzoraka mljevenog mesa, mesnih prerađevina, sa trupova i svježeg mesa živine u cilju ispitivanja prisustva *Salmonella*, učestalost se može smanjiti na jednom u dvije nedjelje ukoliko su dobijeni zadovoljavajući rezultati tokom 30 nedjelja uzastopno.

Objekti za klanje manjeg kapaciteta i objekti koji proizvode mljeveno meso, mesne prerađevine i svježe meso živine u manjim količinama, mogu biti izuzeti od učestalosti uzorkovanja, ako je to opravdano na osnovu analize rizika.

Za uzorkovanje trupova živine za ispitivanje *Campylobacter* učestalost uzorkovanja može se smanjiti na jednom u dvije nedjelje ako su dobijeni zadovoljavajući rezultati tokom 52 nedjelje uzastopno. Učestalost uzorkovanja za *Campylobacter* može se smanjiti na osnovu odobrenja nadležnog organa ako se primjenjuje službeni ili službeno priznat nacionalni program za kontrolu *Campylobacter* te ako taj program obuhvata uzorkovanje i ispitivanje ekvivalentno uzorkovanju i ispitivanju za provjeru usaglašenosti sa kriterijumom higijene procesa kako je utvrđeno u tački 2.1.9. Dijela 2.

Ako je u programu za kontrolu utvrđen nizak nivo kontaminacije *Campylobacterom* za jata, učestalost uzorkovanja može se dodatno smanjiti ako se taj nizak nivo kontaminacije *Campylobacterom* ostvari u periodu od 52 nedjelje na mjestu porijekla brojlera koje je kupila klanica. Ako se u okviru programa za kontrolu u određenim periodima godine dobiju zadovoljavajući rezultati, na osnovu odobrenja nadležnog organa učestalost analiza za *Campylobacter* može se prilagoditi sezonskim promjenama.

Međutim, ako je to opravdano na osnovu analize rizika i to odobri nadležni organ, male klanice i pogoni koji proizvode mljeveno meso, mesne prerađevine i svježe meso živine u malim količinama mogu se izuzeti od tih učestalosti uzorkovanja.

3.3. Uzorkovanje za klice

A. Uzimanja uzoraka i ispitivanje

1. Predhodno ispitivanje serije sjemena

Subjekat u poslovanju hranom koji proizvodi klice obavlja prethodno ispitivanje reprezentativnog uzorka svih serija sjemena. Reprezentativni uzorak sadrži najmanje 0,5 % mase serije sjemena u poduzorcima od 50 g ili se bira na osnovu strukturisanog, statistički ekvivalentnog plana uzorkovanja. Za potrebe ispitivanja subjekat u poslovanju hranom koji proizvode klice mora da proizvede klice iz sjemena u reprezentativnom uzorku u istim uslovima u kojima proizvodi (uzgaja) klice iz preostalog sjemena iz serije.

2. Uzorkovanje i ispitivanje klica i vode koja se koristi za potapanje

Subjekat u poslovanju hranom koji proizvode klice uzima uzorke klica za mikrobiološko ispitivanje u fazi u kojoj je najveća vjerovatnoća da će se otkriti *E. coli* koja stvara toksin shiga (*STEC*) i *Salmonella* spp., ali ne prije 48 sati nakon početka procesa klijanja, u svakom slučaju.

Uzorci klica analiziraju se u skladu sa zahtjevima navedenih u tačkama 1.18 i 1.29 Dijela 1. ovog Priloga.

Kada subjekat u poslovanju hranom koji proizvode klice ima plan uzorkovanja, uključujući i postupke uzorkovanja i tačke uzorkovanja vode koja se koristi za potapanje, može zahtjeve u pogledu uzorkovanja predviđene planovima uzorkovanja iz tač. 1.18 i 1.29 Dijela 1. ovog Priloga da zamijeni analizom pet uzoraka od 200 ml vode koja se koristi za potapanje klica i u tom slučaju zahtjevi navedeni u tač. 1.18 i 1.29 Dijela 1. ovog Priloga se primjenjuju na analizu vode koja se koristi za potapanje klica, uz graničnu vrijednost odsustva u 200 ml.

Kada se serija sjemena ispituje prvi put, subjekat u poslovanju hranom koji proizvode klice, može klice da stavi na tržište samo ako su rezultati mikrobiološke analize u skladu sa tač. 1.18 i 1.29 Dijela 1. ovog Priloga ili sa graničnom vrijednosti odsustva u 200 ml ako se analizira voda koja se koristi za potapanje.

3. Učestalost uzorkovanja

Subjektat u poslovanju hranom koji proizvode klice uzima uzorke za mikrobiološku analizu najmanje jednom mjesečno u fazi u kojoj je najveća vjerovatnoća da će se otkriti *E. coli* koja stvara toksin shiga (STEC) i *Salmonella* spp., ali ne prije 48 sati nakon početka procesa klijanja, u svakom slučaju

B. Odstupanje u odnosu svih serija sjemena iz tačke 3.3.- A. ovog priloga

Subjektat u poslovanju hranom koji proizvode klice može da ne sprovodi uzorkovanje iz tačke 3.3.- A. ovog priloga u slučaju:

- a) kada je službenom kontrolom utvrđeno da subjekat ima uspostavljen sistem upravljanja rizikom u svim fazama proizvodnje u tom objektu uključuje postupke u proizvodnom procesu kojima se smanjuje mikrobiološka opasnost; i
- b) kada se na osnovu podataka tokom najmanje šest mjeseci utvrdi da su sve serije klica proizvedenih u tom objektu bile u skladu sa mikrobiološkim kriterijumima bezbjednosti hrane iz Dijela 1. tač. 1.18. i 1.29. ovog priloga.

Dio 4

1. Studijska ispitivanja obuhvataju:

— specifikacije o fizičko-hemijskih osobinama proizvoda, kao što su Ph vrijednost, a w (aktivnost vode), sadržaj soli, koncentracija konzervansa i način pakovanja, uzimajući u obzir uslove skladištenja i prerade, mogućnost kontaminacije i predviđeni rok upotrebe, i

— podatke iz raspoložive naučne literature i istraživanja u pogledu karakteristika rasta i preživljavanja mikroorganizama, koji su predmet istraživanja.

2. Kada se na osnovu studijskih ispitivanja utvrdi da, subjekt u poslovanju hranom treba da sprovede i dodatna istraživanja, ta istraživanja mogu da uključuju:

— matematičke modele predviđanja za tu hranu, korišćenjem kritičnih faktora rasta ili preživljavanja određenih mikroorganizama u toj hrani;

— ispitivanja za istraživanje sposobnosti rasta ili preživljavanja mikroorganizama od interesa inokulisanih na odgovarajući način u proizvodu pod različitim razumno predvidivim uslovima skladištenja;

— istraživanja radi procjene rasta ili preživljavanja mikroorganizama od interesa koji mogu biti prisutni u proizvodu, pod razumno predvidivim uslovima tokom distribucije, skladištenja i upotrebe.

Pri ispitivanjima iz tačke 1 i 2 ovog priloga navedena istraživanja moraju uzimati u obzir svojstvenu raznolikost u pogledu proizvoda, mikroorganizama i uslova prerade i skladištenja.

1003.

Na osnovu člana 34 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore je 16. jula 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

O D L U K U

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI GLAVNOM GRADU PODGORICA ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI – URBANISTIČKIH PARCELA UP 208, UP 215 I UP 216, U ZAHVATU DUP-A "NASELJE 1. MAJ" U PODGORICI

1. Daje se prethodna saglasnost Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – u zahvatu DUP-a "Naselje 1. maj" u Podgorici i to:

- urbanističke parcele broj 208, koju čine katastarska parcela broj 1289/5, u površini od 239 m², upisana u list nepokretnosti broj 178, KO Podgorica I i katastarska parcela broj 1649/5, u površini od 854 m², upisana u list nepokretnosti broj 683, KO Podgorica I, po ukupno procijenjenoj vrijednosti od 374.899,00 €;

- urbanističke parcele broj 215, koju čine katastarska parcela broj 1289/6, u površini od 375 m² i katastarska parcela broj 1290/3, u površini od 6 m², upisane u list nepokretnosti broj 178, KO Podgorica I, kao i katastarska parcela broj 1649/7, u površini od 914 m², upisana u list nepokretnosti broj 683, KO Podgorica I, po ukupno procijenjenoj vrijednosti od 444.185,00 € i

- urbanističke parcele broj 216, koju čine katastarska parcela broj 1289/7, u površini od 272 m² i katastarska parcela broj 1290/4, u površini od 20 m², upisane u list nepokretnosti broj 178, KO Podgorica I, kao i katastarska parcela broj 1649/9, u površini od 891 m², upisana u list nepokretnosti broj 683, KO Podgorica I, po ukupno procijenjenoj vrijednosti od 405.769,00 €.

2. Odluka će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-3500

Podgorica, 16. jula 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1004.

Na osnovu čl. 267 i 271 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20) i člana 8 stav 1 tačka 1 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Zaštita prostora Crne Gore“ („Službeni list CG“, broj 57/20), Vlada Crne Gore je 23. jula 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**STATUT
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"ZAŠTITA PROSTORA CRNE GORE"**

Član 1

Ovim statutom uređuje se organizacija i način rada organa Društva sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore" (u daljem tekstu: Društvo) i druga pitanja od značaja za rad.

Član 2

Društvo je osnovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, na neodređeno vrijeme.

Osnivač Društva je Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Osnivač).

Član 3

Naziv Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore".

Skraćeni naziv Društva je: DOO "Zaštita prostora Crne Gore" Danilovgrad.

Sjedište Društva je u Danilovgradu, u ulici 9. decembra broj 11.

Član 4

Društvo istupa samostalno u pravnom prometu, zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u okviru svoje djelatnosti.

Za obaveze prema trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač odgovara za obaveze Društva samo do visine svog uloga i u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

Član 5

Društvo ima svoj zaštitni znak – logo.

Znak Društva označava njegovu djelatnost.

Znak Društva utvrđuje Odbor direktora.

Član 6

Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 30 mm, na kojem je po obodu ispisan tekst: DOO "Zaštita prostora Crne Gore" Danilovgrad.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika dimenzija 60x25 mm i sadrži tekst: DOO "Zaštita prostora Crne Gore" Danilovgrad.

Svaki pečat i štambilj imaju redni broj.

O broju pečata i štambilja, načinu njihovog korišćenja i licima koja su odgovorna za njihovo čuvanje odlučuje Izvršni direktor Društva.

Član 7

Društvo obilježava dan.

Dan Društva je 28. maj.

Član 8

Osnovna djelatnost Društva je: 43.11 Rušenje objekata.

Pored djelatnosti iz stava 1 ovog člana, može obavljati i:

- 43.12 Pripremna gradilišta;
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
- 41.10 Razrada građevinskih projekata;
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva;
- 42.91 Izgradnja hidro objekata.

Član 9

Osnovni kapital Društva čine novčana sredstva koja je obezbijedio Osnivač u iznosu od 10.000,00 eura.

Osnivač na predlog Odbora direktora odlučuje o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva.

Član 10

Organi Društva su: Odbor direktora i Izvršni direktor.

Član 11

Odbor direktora je organ upravljanja Društvom.

Odbor direktora ima predsjednika i dva člana.

Odbor direktora donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama u skladu sa poslovníkom o radu.

Sjednice Odbora direktora saziva predsjednik i održavaju se po potrebi.

U slučaju odsutnosti predsjednika sjednicama predsjedava član Odbora direktora koga ovlasti predsjednik Odbora direktora.

Odbor direktora donosi poslovnik o radu.

Odbor direktora radi i odlučuje u skladu sa zakonom, poslovníkom o radu i ovim statutom.

Član 12

Predsjednik Odbora direktora:

- rukovodi radom Odbora direktora;
- saziva sjednice Odbora direktora, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama;
- potpisuje akte koje donosi Odbor direktora;
- koordinira pripremu pojedinih pitanja iz nadležnosti Odbora direktora;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Član 13

Član Odbora direktora dužan je da tokom obavljanja funkcije postupa sa pažnjom dobrog privrednika, savjesno i u najboljem interesu Društva.

Za rad u Odboru direktora predsjedniku i članovima pripada naknada u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Član 14

Članu Odbora direktora prestaje mandat prije isteka roka na koji je imenovan:

- na lični zahtjev;
- razrješenjem;
- izborom odnosno imenovanjem na funkciju koja je nespojiva sa članstvom u Odboru direktora;
- ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili kaznu za krivično djelo koja ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora.

Član 15

Izvršni direktor je organ rukovođenja Društva.

Izvršnog direktora bira Odbor direktora na osnovu javnog konkursa.

Izvršni direktor vodi operativno poslovanje Društva i rukovodi menadžmentom u skladu sa zakonom i statutom.

Izvršni direktor je obavezan da u svom radu postupi sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva.

Član 16

Za Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- da ima završen VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija;
- da ima najmanje pet godina iskustva u rukovođenju;
- da nije kažnjavao i da ne postoje druge zakonske smetnje za imenovanje.

Član 17

Izvršni direktor, pored poslova utvrđenih aktom o osnivanju Društva, obavlja i sljedeće poslove:

- zaključuje ugovore u ime Društva;
- predlaže poslovnu politiku i planove Društva;
- izvršava odluke Odbora direktora;
- stara se o likvidnosti Društva i predlaže mjere za njeno poboljšanje;
- pokreće i vodi postupke ostvarivanja prava i obaveza Društva kod nadležnih organa;
- otvara račune Društva u bankama;
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i raspoređivanju zaposlenih;
- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih;
- odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
- odlučuje o službenim putovanjima zaposlenih u zemlji i inostranstvu;
- zaključuje kolektivni ugovor i stara se o njegovoj primjeni; i
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i odlukama Odbora direktora i Osnivača.

Član 18

Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti prije perioda na koji je izabran:

- na lični zahtjev;
- ako je osuđen na безусловnu kaznu zatvora za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije;
- ako trajno izgubi poslovnu sposobnost;
- ako postupi suprotno zakonu i opštim aktima Društva;
- ako nesavjesnim i nepravilnim radom nanese štetu Društvu.

Član 19

Društvo posluje u skladu sa zakonom, aktima koje donosi Osnivač i Odbor direktora i ovim statutom.

Društvo vodi poslovne knjige u skladu sa zakonima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 20

Radi obavljanja poslova iz okvira djelatnosti Društva mogu se obrazovati sektori, službe, odjeljenja i druge unutrašnje organizacione jedinice.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova uređuju se organizacione jedinice u Društvu, vrsta poslova, vrsta i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima.

Član 21

Opšti akti Društva su: pravilnici, uputstva, odluke i drugi akti.

Izmjene i dopune opštih akata vrše se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Član 22

Ovaj statut stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-3694

Podgorica, 23. jula 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1005.

Na osnovu člana 13a stav 2 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 56/16), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

ODLUKU
O NEPREDUZIMANJU IZRADE STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA
ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG
PLANA „TOPOLICA III” OPŠTINA BAR

1. Ne preduzima se izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Topolica III”, opština Bar (u daljem tekstu: Izmjene i dopune DUP).

2. Obuhvat Izmjena i dopuna DUP-a je cca 27,53 ha.

3. Planski dokument se izrađuje uz sagledavanje ulaznih podataka iz Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore („Službeni list CG“, broj 56/18), Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bar („Službeni list CG- opštinski propisi“, broj 52/18) i druge dokumentacije sa državnog i lokalnog nivoa.

4. U obuhvatu Izmjena i dopuna DUP-a neće se planirati sadržaji koji nijesu predviđeni postojećim Prostorno-urbanističkim planom Opštine Bar, za koji planski dokument je urađen Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

5. Izmjene i dopune DUP-a neće imati značajnog uticaja na segmente životne sredine (voda, vazduh, zemljište, flora i fauna) i zdravlje ljudi, a stepen uticaja predmetnog planskog dokumenta na druge planove je mali i biće sveden u okvire koji ne narušavaju postojeću koncepciju/funkciju istih.

6. Vjerovatnoća, intenzitet, složenost, vremenske dimenzije, prostorna dimenzija, kumulativna i sinergiska priroda uticaja, te rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu je neznatan i konstatuje se da isti nema uticaje koji se mogu ocijeniti kao negativni.

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-607/32

Podgorica, 24. jula 2020. godine

Rukovodilac radom Ministarstva,
Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore, s.r.

1006.

Na osnovu člana 13a stav 2 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 56/16), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

ODLUKU
O NEPREDUZIMANJU IZRADE STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA
ŽIVOTNUSREDINU ZA IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG
PLANA „TOPOLICA IV”, OPŠTINA BAR

1. Ne preduzima se izrada Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Topolica IV”, opština Bar (u daljem tekstu: Izmjene i dopune DUP).

2. Obuhvat Izmjena i dopuna DUP-a je cca 53,13 ha.

3. Planski dokument se izrađuje uz sagledavanje ulaznih podataka iz Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore („Službeni list CG“, broj 56/18), Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bar („Službeni list CG- opštinski propisi“, broj 52/18) i druge dokumentacije sa državnog i lokalnog nivoa.

4. U obuhvatu Izmjena i dopuna DUP-a neće se planirati sadržaji koji nijesu predviđeni postojećim Prostorno-urbanističkim planom Opštine Bar, za koji planski dokument je urađen Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

5. Izmjene i dopune DUP-a neće imati značajnog uticaja na segmente životne sredine (voda, vazduh, zemljište, flora i fauna) i zdravlje ljudi, a stepen uticaja predmetnog planskog dokumenta na druge planove je mali i biće sveden u okvire koji ne narušavaju postojeću koncepciju/funkciju istih.

6. Vjerovatnoća, intenzitet, složenost, vremenske dimenzije, prostorna dimenzija, kumulativna i sinergiska priroda uticaja, te rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu je neznatan i konstatuje se da isti nema uticaje koji se mogu ocijeniti kao negativni.

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-202/56

Podgorica, 24. jula 2020. godine

Rukovodilac radom Ministarstva,
Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore, s.r.

1007.

Na osnovu člana 9 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

ODLUKU
O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA
IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PROJEKTA „TURISTIČKI KOMPLEKS
ZAVALA”, OPŠTINA BUDVA

1. Pristupa se izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: Strateška procjena) za Izmjene i dopune Urbanističkog projekta „Turistički kompleks Zavala“, opština Budva (u daljem tekstu: Izmjene i dopune UP).

2. Planski osnov za izradu Izmjena i dopuna UP-a predstavlja Prostorni plan posebne namjene za Obalno područje Crne Gore („Službeni list CG“, broj 56/18), Generalni urbanistički plan priobalnog pojasa Sektor Budva- Bečići („Službeni list CG- opštinski propisi“, broj 3/07) i druga dokumentacija sa državnog i lokalnog nivoa (razvojna dokumenta, master planovi, studije).

3. Površina zahvata za koji se planira izrada Izmjena i dopuna UP-a je 10,03 ha.

4. Realizacija planiranih aktivnosti može da dovede do povećanja zauzetosti prostora i do promjene morfologije terena, a samim tim i do privremenog ili trajnog gubljenja staništa biljnog i životinjskog svijeta.

5. O izvršenoj strateškoj procjeni izradiće se Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izvještaj) u skladu sa članom 15 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

6. Izvještajem treba dati poseban osvrt na identifikaciju negativnih uticaja, propisivanje mjera zaštite i preporuka za razmatranje i izbor najboljeg varijantnog rješenja, a poseban akcenat treba biti na očuvanju biodiverziteta, prirodnih i kulturnih dobara, te zaštiti zemljišta i očuvanju prirodnog pejzaža.

7. Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao organ nadležan za pripremu Izmjena i dopuna UP-a odlučuje o izboru nosioca izrade Izvještaja u postupku javnih nabavki.

8. Izvještaj će se izraditi u roku predviđenom za izradu Izmjena i dopuna UP-a.

9. U postupku izrade Strateške procjene obezbijediće se učešće javnosti, zainteresovanih organa i organizacija i organizovati javna rasprava u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

10. Finansijska sredstva potrebna za izradu Izvještaja obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore u iznosu od 5.000,00 eura.

11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-699/25

Podgorica, 22. jula 2020. godine

Rukovodilac radom Ministarstva,
Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore, s.r.

1008.

Na osnovu člana 9 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

ODLUKU

O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „ZLATICA B” U GLAVNOM GRADU PODGORICA

1. Pristupa se izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: Strateška procjena) za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Zlatica B“ u Glavnom gradu Podgorica (u daljem tekstu: Izmjene i dopune DUP).
2. Planski osnov za izradu Izmjena i dopuna DUP-a predstavlja Prostorno - urbanistički plan Podgorice („Službeni list CG - Opštinski propisi“, broj 6/14) i druga dokumentacija sa državnog i lokalnog nivoa (razvojna dokumenta, master planovi, studije).
3. Površina zahvata za koji se planira izrada Izmjena i dopuna DUP-a je cca 112,6 ha.
4. Realizacija planiranih aktivnosti može da dovede do povećanja zauzetosti prostora i do promjene morfologije terena, a samim tim i do privremenog ili trajnog gubljenja staništa biljnog i životinjskog svijeta.
5. O izvršenoj strateškoj procjeni izradiće se Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izvještaj) u skladu sa članom 15 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.
6. Izvještajem treba dati poseban osvrt na identifikaciju negativnih uticaja, propisivanje mjera zaštite i preporuka za razmatranje i izbor najboljeg varijantnog rješenja, a poseban akcenat treba biti na očuvanju biodiverziteta, prirodnih i kulturnih dobara, te zaštiti zemljišta i očuvanju prirodnog pejzaža.
7. Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao organ nadležan za pripremu Izmjena i dopuna DUP-a odlučuje o izboru nosioca izrade Izvještaja u postupku javnih nabavki.
8. Izvještaj će se izraditi u roku predviđenom za izradu Izmjena i dopuna DUP-a.
9. U postupku izrade Strateške procjene obezbijediće se učešće javnosti, zainteresovanih organa i organizacija i organizovati javna rasprava u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.
10. Finansijska sredstva potrebna za izradu Izvještaja obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore u iznosu od 5.000,00 eura.
11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01- 494/42

Podgorica, 22. jula 2020. godine

Rukovodilac radom Ministarstva,
Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore, s.r.

1009.

Na osnovu člana 46 stav 5 i člana 48 stav 3 Zakona o industrijskim emisijama ("Službeni list CG", broj 17/19), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

PRAVILNIK
O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA, NAČINU VRŠENJA MONITORINGA I
USLOVIMA RADA POSTROJENJA ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se granične vrijednosti emisija zagađujućih materija u otpadnom gasu i otpadnim vodama kod postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada, način vršenja monitoringa, izvještavanje o rezultatima monitoringa, način procjene usklađenosti emisija sa graničnim vrijednostima i uslovi rada postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada.

Član 2

Emisije zagađujućih materija u vazduhu iz postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada ne smiju prekoračiti granične vrijednosti emisija datih u Prilogu 1 (DIO 2 i 3).

Ako u postrojenju za suspaljivanje otpada udio toplotnog efekta sagorijevanja opasnog otpada u ukupnom toplotnom efektu nepokretnog izvora prelazi 40 % ili postrojenje suspaljuje neobrađeni miješani komunalni otpad, primjenjuju se granične vrijednosti emisije date u Prilogu 1 (DIO 4).

Član 3

Koncentracije zagađujućih materija ne smiju prekoračiti granične vrijednosti emisije iz Priloga 1 (DIO 4) za ispuštene vode u recipijent koje su nastale prečišćavanjem otpadnih gasova.

Ako se otpadne vode nastala prečišćavanjem otpadnih gasova obrađuju zajedno sa drugim otpadnim vodama, na lokaciji ili izvan nje, operator postrojenja vrši odgovarajuće proračune ravnoteže masa u skladu sa Prilogom 1 (DIO 6 tačka 3), radi određivanja nivoa emisije u konačnom ispuštanju otpadnih voda.

Član 4

Procjena usklađenosti emisija sa graničnim vrijednostima vrši se u skladu sa Prilogom 1 (DIO 7).

Monitoring emisija iz postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada vrši se u skladu sa Prilogom 1 (DIO 5).

Učestalost praćenja emisija zagađujućih materija iz postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada i način izvještavanja monitoringa određuje se integrisanom dozvolom u odnosu na zemljište, podzemne vode i opasne supstance za koje je vjerovatno da se mogu pronaći na lokaciji postrojenja.

Član 5

Uslovi rada postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada dati su u Prilogu 2.

Član 6

Prilozi 1 i 2 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 12-107/36
Podgorica, 24. jula 2020. godine

Rukovodilac Radom Ministarstva,
Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore, s.r.

Granične vrijednosti emisija zagađujućih materija u vazduhu iz postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada

DIO 1

Faktori ekvivalentne toksičnosti za dibenzo-*p*-dioksine i dibenzofurane

Za određivanje ukupne koncentracije dioksina i furana, masena koncentracija sljedećih dibenzo-*p*-dioksina i dibenzofurana prije zbrajanja množi se sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti:

	Faktori ekvivalentne toksičnosti
2,3,7,8 - Tetrahlordibenzodioxin (TCDD)	1
1,2,3,7,8 - Pentahtlordibenzodioxin (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 - Heksahlordibenzodioxin (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Heksahlordibenzodioxin (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Heksahlordibenzodioxin (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Heptahlordibenzodioxin (HpCDD)	0,01
Oktahlordibenzodioxin (OCDD)	0,001
2,3,7,8 - Tetrahlordibenzofuran (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8 - Pentahtlordibenzofuran (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8 - Pentahtlordibenzofuran (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8 - Heksahlordibenzofuran (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Heksahlordibenzofuran (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Heksahlordibenzofuran (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8 - Heksahlordibenzofuran (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Heptahlordibenzofuran (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Heptahlordibenzofuran (HpCDF)	0,01
Oktahlordibenzofuran (OCDF)	0,001

DIO 2

Granične vrijednosti emisije u vazduh za postrojenja za spaljivanje otpada

1. Sve granične vrijednosti emisije izračunavaju se pri temperaturi od 273,15 K, pritisku od 101,3 kPa i nakon korekcije za sadržaj vodene pare u otpadnim gasovima.

Standardne vrijednosti su pri 11% kiseonika u otpadnim gasovima, osim u slučaju spaljivanja mineralnog otpadnog ulja.

1.1. Srednje dnevne granične vrijednosti emisije za zagađujuće materije (mg/Nm³):

Ukupne praškaste materije (čvrste čestice)	10
Organske materije u obliku gasa i pare, izražene kao ukupni organski ugljenik (TOC)	10
Hlorovodonik (HCl)	10
Fluorovodonik (HF)	1
Sumpor dioksid (SO ₂)	50
Azot monoksid (NO) i azot dioksid (NO ₂), izražen kao NO ₂ za postojeća postrojenja za spaljivanje otpada kapaciteta većeg od 6 tona na sat, ili za nova postrojenja za spaljivanje otpada	200
Azot monoksid (NO) i azot dioksid (NO ₂), izraženi kao NO ₂ za postojeća postrojenja za spaljivanje otpada kapaciteta većeg od 6 tona na sat ili manje	400

1.2. Srednje polusatne granične vrijednosti emisije za zagađujuće materije (mg/Nm³)

	(100 %) A	(97 %) B
Ukupne praškaste materije (čvrste čestice)	30	10
Organske materije u obliku gasa i pare, izražene kao ukupni organski ugljenik (TOC)	20	10
Hlorovodonik (HCl)	60	10
Fluorovodonik (HF)	4	2
Sumpor dioksid (SO ₂)	200	50
Azot monoksid (NO) i azot dioksid (NO ₂), izraženi kao NO ₂ za postojeća postrojenja za spaljivanje otpada kapaciteta većeg od 6t na sat, ili za nova postrojenja za spaljivanje otpada	400	200

1.3. Srednje granične vrijednosti emisije (mg/Nm^3) za sljedeće teške metale tokom perioda uzorkovanja u trajanju od najmanje 30 minuta a najviše osam sati

Kadmijum i njegova jedinjenja, izražen kao kadmijum (Cd)	Ukupno: 0,05
Talijum i njegova jedinjenja, izražen kao talij (Tl)	
Živa i jedinjenja žive, izražen kao živa (Hg)	0,05
Antimon i njegova jedinjenja, izražena kao antimon (Sb)	Ukupno: 0,5
Arsen i njegova jedinjenja, izražena kao arsen (As)	
Olovo i njegova jedinjenja, izražena kao olovo (Pb)	
Hrom i njegova jedinjenja, izražena kao hrom (Cr)	
Kobalt i jedinjenja kobalta, izražena kao kobalt (Co)	
Bakar i jedinjenja bakra, izražena kao bakar (Cu)	
Mangan i njegova jedinjenja, izražena kao mangan (Mn)	
Nikl i njegova jedinjenja, izražena kao nikl (Ni)	
Vanadijum i jedinjenja vanadijuma, izražen kao vanadijum (V)	

Srednje vrijednosti obuhvataju i emisije teških metala, kao i njihovih jedinjenja u obliku gasa i pare.

1.4. Srednje granične vrijednosti emisije (mg/Nm^3) za dioksine i furane tokom perioda uzorkovanja u trajanju od najmanje šest sati a najviše osam sati.

Granična vrijednost emisije odnosi se na ukupnu koncentraciju dioksina i furana izračunatu u skladu s Dijelom 1 ovog priloga.

Dioksini i furani	0,1
-------------------	-----

1.5. Granične vrijednosti emisije (mg/Nm^3) za ugljen monoksid (CO) u otpadnim gasovima:

- 50 kao srednja dnevna vrijednost;
- 100 kao srednja polusatna vrijednost;
- 150 kao srednja 10-minutna vrijednost.

Izuzeće od graničnih vrijednosti emisije iz stava 1 ove tačke može se odobriti za postrojenja za spaljivanje otpada koja koriste tehnologiju fluidiziranog sloja, pod uslovom da dozvola sadrži graničnu vrijednost emisije za ugljen-monoksid (CO) manju od $100 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ kao srednju satnu vrijednost.

2. Granične vrijednosti emisije primjenjive u posebnim uslovima rada postrojenja za spaljivanje otpada

Ukupna koncentracija praškastih materija u emisijama u vazduh iz postrojenja za spaljivanje otpada ni u kojem slučaju ne smije prelaziti $150 \text{ mg}/\text{Nm}^3$, izraženo kao polusatni prosjek.

Ne smiju se prelaziti granične vrijednosti emisije u vazduh za TOC i CO iz tačaka 1.2. i 1.5. b) ovog dijela.

DIO 3

Utvrđivanje graničnih vrijednosti emisije u vazduh za postrojenja za suspaljivanje otpada

- Formula “**pravilo miješanja**” primjenjuje se uvijek ako specifična granična vrijednost emisije „C” nije utvrđena u tabelama koje su sastavni dio ovoga dijela.

Granična vrijednost emisije za svaku predmetnu zagađujuću materiju i CO u otpadnom gasu koji je nastao suspaljivanjem otpada izračunava se na sljedeći način:

$$\frac{V_{\text{otpad}} \times C_{\text{otpad}} + V_{\text{proc}} \times C_{\text{proc}}}{V_{\text{otpad}} + V_{\text{proc}}} = C$$

V_{otpad}: volumen otpadnog gasa nastalog spaljivanjem samo otpada, koji je određen prema otpadu koji je u dozvoli za rad postrojenja naveden kao otpad koji ima najmanju kaloričnu vrijednost

Ako se koristi opasni otpad a nastala toplota pri sagorijevanju takvog otpada iznosi manje od 10% ukupno oslobođene toplote u postrojenju, V_{otpad} se mora izračunati iz one količine otpada koja bi, da se spaljuje, davala 10% oslobođene toplote pri istoj ukupnoj oslobođenoj toploti;

C_{otpad}: granične vrijednosti emisije za postrojenja za spaljivanje otpada, utvrđene u Dijelu 2.

V_{proc}: volumen otpadnog gasa koji nastaje u procesu rada postrojenja uključujući sagorijevanje odobrenog goriva koje se uobičajeno koristi u nepokretnom izvoru (isključujući otpad), određen prema udjelu kiseonika.

C_{proc}: granične vrijednosti emisije za određene industrijske aktivnosti ili, ako takve vrijednosti ne postoje, granične vrijednosti emisije postrojenja koje su usklađene sa propisima za ta postrojenja kada ona koriste uobičajeno odobreno gorivo (bez otpada). Ako ne postoje takve mjere, primjenjuju se granične vrijednosti emisije iz dozvole a ako ne postoje takve vrijednosti iz dozvole, primjenjuju se stvarne masene koncentracije.

C: ukupna granična vrijednost emisije pri udjelu kiseonika za određene industrijske aktivnosti i određene zagađujuće materije ili, ako ne postoje takve vrijednosti. Ukupni sadržaj kiseonika, koji zamjenjuje standardni sadržaj kiseonika, izračunava se na osnovu gornjeg sadržaja uzimajući u obzir parcijalne volumene.

Sve granične vrijednosti emisije izračunavaju se pri temperaturi od 273,15K, pritisku od 101,3 kPa i nakon korekcije za sadržaj vodene pare u otpadnim gasovima.

2. Suspaljivanje otpada kod tehnološkog procesa dobijanja cementa

2.1. Granične vrijednosti emisije iz tač. 2.2. i 2.3. primjenjuju se kao srednje dnevne vrijednosti za ukupnu praškastu supstancu, HCl, HF, NO_x, SO₂ i TOC (za kontinuirana mjerenja), kao srednje vrijednosti tokom perioda uzorkovanja u trajanju od najmanje 30 minuta a najviše osam sati za teške metale, i kao srednje vrijednosti tokom perioda uzorkovanja u trajanju od najmanje šest sati a najviše osam sati za dioksine i furane.

Sve vrijednosti su standardne pri 10% kiseonika.

Srednje polusatne vrijednosti potrebne su samo u smislu izračunavanja srednjih dnevnih vrijednosti.

2.2. C - ukupne granične vrijednosti emisije (mg/Nm₃ osim za dioksine i furane) za zagađujuće materije:

Zagađujuća materija	C
Ukupna praškasta materija	30
HCl	10
HF	1
NO _x	500
Cd + Tl	0,05
Hg	0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,5
Dioksini i furani (mg/Nm ₃)	0,1

2.3. C - ukupne granične vrijednosti emisije (mg/Nm₃) za SO₂ i TOC

Zagađujuća materija	C
SO ₂	50
TOC	10

2.4. C - ukupne granične vrijednosti emisije za CO

3. Uređaje za loženje koji suspaljuju otpad

3.1. C_{proc} izražen kao dnevne prosječne vrijednosti (mg/Nm³)

Za određivanje ukupne ulazne toplotne snage uređaja za loženje primjenjuje se pravilo akumulacije. Srednje polusatne vrijednosti potrebne su samo u smislu izračunavanja srednjih dnevnih vrijednosti.

C_{proc} za čvrsta goriva, osim biomase (sadržaj O₂ iznosi 6%):

Zagađujuća materija	< 50 MW _t	50 - 100 MW _t	100 do 300 MW _t	> 300 MW _t
SO ₂	—	850	200	200
NO _x	—	400	200	200
Čvrste čestice	50	50	30	30

C_{proc} za biomasu (sadržaj O₂ iznosi 6%):

Zagađujuća materija	< 50 MW _t	50 - 100 MW _t	100 do 300 MW _t	> 300 MW _t
SO ₂	—	200	200	200
NO _x	—	350	300	200
Čvrste čestice	50	50	30	30

C_{proc} za tečna goriva (sadržaj O₂ iznosi 3 %):

Zagađujuća materija	< 50 MW _t	50 - 100 MW _t	100 do 300 MW _t	> 300 MW _t
---------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------

SO ₂	—	850	400 do 200 (linearno smanjenje sa 100 na 300MW _t)	200
NO _x	—	400	200	200
Čvrste čestice	50	50	30	30

3.2. C_{proc} izražen kao srednje dnevne vrijednosti (mg/Nm³)

Za određivanje ukupne ulazne toplotne snage uređaja za loženje primjenjuje se pravilo akumulacije. Srednje polusatne vrijednosti potrebne su samo u smislu izračunavanja srednjih dnevnih vrijednosti.

3.2.1. C_{proc} za uređaje za loženje, osim gasovitih turbina i gasnih motora

C_{proc} za čvrsta goriva, osim biomase (sadržaj O₂ iznosi 6 %):

Zagađujuća materija	< 50 MW _t	50 - 100 MW _t	100 do 300 MW _t	> 300 MW _t
SO ₂	—	400 za treset: 300	200	200
NO _x	—	300 za lignit u prahu: 400	200	200
Čvrste čestice	50	30	25 za treset 20	30

C_{proc} za biomasu (sadržaj O₂ iznosi 6 %):

Zagađujuća materija	< 50 MW _t	50 - 100 MW _t	100 do 300 MW _t	> 300 MW _t
SO ₂	—	200	200	200
NO _x	—	300	250	200
Čvrste čestice	50	30	20	20

C_{proc} za tečna goriva (sadržaj O₂ iznosi 3 %):

Zagađujuća materija	< 50 MW _t	50 - 100 MW _t	100 do 300 MW _t	> 300 MW _t
SO ₂	—	250	250	200
NO _x	—	400	200	150
Čvrste čestice	50	30	25	20

3.2.2. C_{proc} za uređaje za loženje osim gasnih turbina i gasnih motora

C_{proc} za čvrsta goriva, osim biomase (sadržaj O₂ iznosi 6 %):

Zagađujuća materija	< 50 MW _t	50 - 100 MW _t	100 do 300 MW _t	> 300 MW _t
SO ₂	—	400 za treset: 300	200 za treset: 300, osim u slučaju izgaranja u fluidiziranom sloju: 250	150 za izgaranje u cirkulira- jućem ili tlačnom flu- idiziranom sloju ili, u slučaju izgaranja treseta, za sva izgaranja u fluidiziranom sloju: 200
NO _x	—	300 za treset: 250	200	150 za izgaranje lignita u prahu: 200
Čvrste čestice	50	20	20	10 za treset: 20

C_{proc} za biomasu (sadržaj O₂ iznosi 6 %):

Zagađujuća materija	< 50 MW _t	50 - 100 MW _t	100 do 300 MW _t	> 300 MW _t
SO ₂	—	200	200	150
NO _x	—	250	200	150
Čvrste čestice	50	20	20	20

C_{proc} za tečna goriva (sadržaj O₂ iznosi 3 %):

Zagađujuća materija	< 50 MW _t	50 - 100 MW _t	100 do 300 MW _t	> 300 MW _t
SO ₂	—	250	200	150
NO _x	—	300	150	100
Čvrste čestice	50	20	20	10

3.3. C - ukupne granične vrijednosti emisije za teške metale (mg/Nm³) izražene kao srednje vrijednosti tokom perioda uzorkovanja od najmanje 30 minuta, a najviše osam sati (sadržaj O₂ iznosi 6 % za čvrsta goriva i 3 % za tečna goriva)

Zagađujuća materija	C
Cd + Tl	0,05
Hg	0,5
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,05

- 3.4. C - ukupna granična vrijednost emisije (mg/Nm³) za dioksine i furane izražena kao srednja vrijednost mjerena tokom perioda uzorkovanja od najmanje šest sati, a najviše osam sati (sadržaj O₂ iznosi 6 % za čvrsta goriva i 3 % za tečna goriva)

Zagađujuća materija	C
Dioksini i furani	0,1

4. Posebne odredbe za postrojenja za suspaljivanje otpada u industrijskim sektorima koja nisu obuhvaćena tačkama 2. i 3. ovog Dijela

- 4.1. C - ukupna granična vrijednost emisije (mg/Nm³) za dioksine i furane izražena kao srednja vrijednost mjerena tokom perioda uzorkovanja od najmanje šest sati, a najviše osam sati

Zagađujuća materija	C
Dioksini i furani	0,1

- 4.2. C - ukupne granične vrijednosti emisije (mg/Nm³) za teške metale izražene kao prosječna vrijednost tokom perioda uzorkovanja od najmanje 30 minuta, a najviše osam sati:

Zagađujuća materija	C
Cd + Tl	0,05
Hg	0,5

DIO 4

Granične vrijednosti emisije za ispuštanja otpadnih voda nastalih kao rezultat prečišćavanja otpadnih gasova

Zagađujuća materija	Granične vrijednosti emisije za nefiltrirane uzorke (mg/l osim za dioksine i furane)	
Ukupne suspendovane čvrste supstance u skladu sa propisima kojima su uređene komunalne otpadne vode	(95 %) 30	(100 %) 45
Živa i živina jedinjenja, izražena kao živa (Hg)	0,03	
Kadmijum i njegova jedinjenja, izražena kao kadmijum (Cd)	0,05	
Talijum i njegova jedinjenja, izražena kao talijum (Tl)	0,05	
Arsen i njegova jedinjenja, izražena kao arsen (As)	0,15	
Olovo i njegova jedinjenja, izražena kao olovo (Pb)	0,2	
Hrom i njegova jedinjenja, izražena kao hrom (Cr)	0,5	
Bakar i njegova jedinjenja, izražena kao bakar (Cu)	0,5	
Nikl i njegova jedinjenja, izražena kao nikl (Ni)	0,5	
Cink i njegova jedinjenja, izražena kao cink (Zn)	1,5	
Dioksini i furani	0,3 ng/l	

DIO 5

Monitoring emisija iz postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada

Monitoring emisija iz postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada vrši se mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u vazduh i vodu.

1. Tehnike mjerenja

1.1. Mjerenja za utvrđivanje koncentracija zagađujućih materija u vazduh i vodu sprovode se tako da budu reprezentativna.

1.2. Uzorkovanje i analize svih zagađujućih materija, uključujući i dioksine i furane, kao i osiguranje kvaliteta automatizovanih mjernih sistema i referentnih metoda, sprovode se u skladu sa CEN standardima. Ako CEN standardi nijesu dostupni, primjenjuju se

ISO, nacionalni ili drugi međunarodni standardi koji osiguravaju dobijanje podataka jednakog kvaliteta. Automatizovani mjerni sistemi podložni su kontroli pomoću paralelnih mjerenja referentnim metodama, najmanje jednom godišnje.

1.3. Na bazi dnevne granične vrijednosti emisije, 95%-tna pouzdanost vrijednosti svakog izmjenjenog rezultata ne smije prelaziti sljedeće postotke graničnih vrijednosti emisije:

Uglejn monoksid	10 %
Sumpor dioksid	20 %
Azot dioksid	20 %
Ukupne praškaste materije	30 %
Ukupni organski ugljenik	30 %
Vodonik hlorid	40 %
Vodonik fluorid	40 %

Povremena mjerenja emisija u vazduh i vodu sprovode se u skladu s tač. 1.1. i 1.2. ovog dijela.

2. Mjerenja koja se odnose na zagađujuće materije u vazduh

2.1. Sprovode se sljedeća mjerenja koja se odnose na zagađujuće materije u vazduh:

- kontinuirana mjerenja: NO_x , pod uslovom da su utvrđene granične vrijednosti emisije, CO, ukupne praškaste materije, TOC, HCl, HF, SO_2 ;
- kontinuirana mjerenja sljedećih parametara procesa rada: temperatura uz unutrašnji zid komore za sagorijevanje ili na nekom drugom reprezentativnom dijelu komore koje je odobreno dozvolom, koncentracija kiseonika, pritisak, temperatura i sadržaj vodene pare u otpadnom gasu;
- najmanje dva mjerenja teških metala i dioksina i furana godišnje, odnosno u prvih 12 mjeseci rada sprovodi se jedno mjerenje svaka 3 mjeseca.

2.2. Vrijeme zadržavanja kao i minimalna temperatura i sadržaj kiseonika u otpadnim gasovima podložni su odgovarajućoj provjeri, a barem jedanput kod početka rada postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada, te u najnepovoljnijim uslovima rada koji se mogu predvidjeti.

2.3. Kontinuirana mjerenja HF mogu se izostaviti ako se za HCl primjenjuju faze obrade koje osiguravaju da granična vrijednost emisije za HCl ne bude prekoračena. U tom slučaju, emisije HF podliježu povremenim mjerenjima iz tačke 2.1 podtačke c) ovog dijela.

2.4. Ako je uzorak otpadnog gasa osušen prije analize emisije, nije potrebno kontinuirano mjerenje sadržaja vodene pare.

2.5. Može se odlučiti da nisu potrebna kontinuirana mjerenja za HCl, HF i SO_2 u postrojenjima za spaljivanje otpada ili postrojenjima za suspaljivanje otpada te da su potrebna povremena mjerenja iz tačke 2.1. podtačke c), ili da nisu potrebna mjerenja, ako operater može dokazati da emisije tih zagađujućih materija ni pod kojim uslovima ne mogu biti više od propisanih graničnih vrijednosti emisije.

Može se odlučiti da nisu potrebna kontinuirana mjerenja za NO_x i da su potrebna povremena mjerenja iz tačke 2.1 podtačke c) u postojećim postrojenjima za spaljivanje otpada kapaciteta manjeg od šest tona po satu ili u postojećim postrojenjima za suspaljivanje otpada kapaciteta manjeg od šest tona po satu, ako operater može dokazati, na osnovu podataka o kvalitetu predmetnog otpada, korištenoj tehnologiji i rezultatima praćenja emisija, da emisije NO_x ni pod kojim uslovima ne mogu biti više od propisane granične vrijednosti emisije.

2.6. Može se zahtijevati jedno mjerenje svake dvije godine za teške metale, i jedno mjerenje godišnje za dioksine i furane, u sljedećim slučajevima:

- emisije nastale spaljivanjem ili suspaljivanjem otpada su u svim okolnostima manje od 50% graničnih vrijednosti emisije;
- otpad koji treba suspaliti ili spaliti sastoji se samo od određenih razvrstanih zapaljivih frakcija neopasnog otpada koji nije prikladan za recikliranje i koji ima određene karakteristike;
- operater može dokazati, na osnovu podataka o kvalitetu predmetnog otpada i podataka o praćenju emisija, da su emisije u svim okolnostima značajno manje od graničnih vrijednosti emisije za teške metale i dioksine i furane.

2.7. Rezultati mjerenja standardizovani su pomoću standardnih koncentracija kiseonika iz Dijela 2, ili se izračunavaju u skladu sa Dijelom 3 i pomoću formule iz Dijela 6 ovog priloga.

Ako se otpad spaljuje ili suspaljuje u atmosferi obogaćenoj kiseonikom, rezultati mjerenja mogu se standardizovati pri sadržaju kiseonika koji propisuje nadležno tijelo.

Ako su emisije zagađujućih materija smanjene obradom otpadnog gasa u postrojenju za spaljivanje otpada ili u postrojenju za suspaljivanje otpada koja obrađuju opasni otpad, standardizacija se sprovodi samo ako sadržaj kiseonika, mjeren tokom istog vremenskog perioda kao za predmetnu zagađujuću materiju, prelazi standardni sadržaj kiseonika.

3. Mjerenja koja se odnose na zagađujuće materije u vodi

3.1. Na mjestu ispuštanja otpadne vode sprovode se sljedeća mjerenja:

- kontinuirana mjerenja pH, temperature i protoka;
- dnevna mjerenja uzorka ukupnih suspendovanih čvrstih materija ili mjerenja reprezentativnih uzoraka razmjernih protoku tokom perioda od 24 sata;
- mjesečna mjerenja reprezentativnih uzoraka razmjernih protoku ispuštanja tokom perioda od 24 sata za Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni i Zn;
- svakih šest mjeseci, mjerenja dioksina i furana, u prvih 12 mjeseci rada sprovodi se barem jedno mjerenje svaka tri mjeseca.

3.2. Ako se otpadna voda, nastala kao rezultat prečišćavanja otpadnih gasova, obrađuje na lokaciji zajedno s ostalim izvorima otpadne vode koji se nalaze na toj lokaciji, operater sprovodi mjerenja:

- toka otpadne vode nastale kao rezultat procesa čišćenja otpadnog gasa, prije ulaska u postrojenje za kolektivnu obradu otpadnih voda;
- drugog toka otpadne vode ili drugih tokova, prije ulaska u postrojenje za kolektivnu obradu otpadnih voda;
- na konačnoj tački ispuštanja otpadne vode, nakon obrade, iz postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada.

DIO 6

Formula za izračunavanje koncentracije emisije (masena koncentracija) pri propisanom volumnom udjelu kiseonika

$$E_s = \frac{21 - O_s}{21 - O_m} \times E_m$$

E_s = izračunata koncentracija emisije (masena koncentracija) s obzirom na volumni udio određujućeg kiseonika (V_z)

E_m = izmjerena koncentracija emisije (masena koncentracija)

O_s = standardna koncentracija kiseonika (izmjereni volumni udio kiseonika u % volumena suvog otpadnog gasa)

O_m = izmjerena koncentracija kiseonika (volumni udio određujućeg kiseonika u % za određeni nepokretni izvor)

DIO 7

Procjena poštovanja graničnih vrijednosti emisije

1. Granične vrijednosti za emisije u vazduh

1.1. Granične vrijednosti emisije u vazduh se poštuju pod uslovima ako:

- nijedna srednja dnevna vrijednost ne prelazi nijednu od graničnih vrijednosti emisije koje su utvrđene u Dijela 2 tač 1.1 ili 3 ili su izračunate u skladu sa Dijelom 4 dio ovog priloga;
- nijedna srednja polusatna vrijednost ne prelazi nijednu od graničnih vrijednosti emisije iz. Dijela 2 tačke 1.2. ili, gdje je to bitno, 97 % polusatnih prosječnih vrijednosti tokom godine ne prelazi nijednu od graničnih vrijednosti emisije iz Dijela 2 iz tačke 1.2;
- nijedna srednja vrijednost tokom perioda uzorkovanja određenog za teške metale i dioksine i furane ne prelazi granične vrijednosti emisije koje su utvrđene Dijela 2 tač 1.3. i 1.4 ili u Dijelu 3;
- za ugljen monoksid (CO):
 - u slučaju postrojenja za spaljivanje otpada:
 - najmanje 97 % srednjih dnevnih vrijednosti tokom godine ne prelazi graničnu vrijednost emisije iz Dijela 2 tačka 1.5 podtačka a) i
 - najmanje 95 % svih srednjih 10-minutnih vrijednosti uzetih u bilo kojem 24-satnom razdoblju ili sve srednje polusatne vrijednosti uzete u istom periodu ne prelaze granične vrijednosti emisije iz Dijela 2 tačke 1.5. podtačka b) i c) 2 ovog priloga. U slučaju postrojenja za spaljivanje otpada u kojima se gas nastao tokom spaljivanja zagrijava na temperaturu od najmanje 1100 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde, može se primijeniti razdoblje evaluacije od sedam dana za 10-minutne prosječne vrijednosti;
 - slučaju postrojenja za suspaljivanje otpada: primjenjuje se odredbe Dijela 3 ovog priloga.

- Srednje polusatne vrijednosti i 10-minutni presjeci određuju se unutar stvarnog radnog vremena (bez perioda uključivanja i isključivanja ako nije spaljivan otpad) na osnovu izmjerenih vrijednosti nakon oduzimanja vrijednosti intervala pouzdanosti iz. Dijela 5 tačke 1.3 ovog priloga. Srednje dnevne vrijednosti određuju se na osnovu provjerenih srednjih vrijednosti.

Da bi se dobila valjana srednja vrijednost, najviše pet polusatnih srednjih vrijednosti u bilo kojem danu odbacuje se zbog kvara ili održavanja sastava za kontinuirano mjerenje. Najviše deset srednjih dnevnih vrijednosti godišnje odbacuje se zbog kvara ili održavanja sastava za kontinuirano mjerenje.

1.3. Srednje vrijednosti tokom perioda uzorkovanja i srednje vrijednosti u slučaju povremenih mjerenja HF, HCl i SO₂, određuju se u skladu sa zahtjevima iz uslova dozvole, tačaka uzorkovanja ili mjerenja i tehničkih mjera.

2. Granične vrijednosti emisije u vodu

2.1. Granične vrijednosti za emisije u vodu se poštuju ako:

- a) za ukupne suspendovane čvrste materije 95 % i 100 % izmjerenih vrijednosti ne prelazi granične vrijednosti emisije iz Dijela 4 ovog priloga;
- b) za teške metale (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni i Zn) najviše jedno mjerenje godišnje prelazi granične vrijednosti emisije iz Dijela 4; ili, ako se predviđa više od 20 uzoraka godišnje, najviše 5 % tih uzoraka prelazi granične vrijednosti emisije iz Dijela 4 ovog priloga;
- c) za dioksine i furane, rezultati mjerenja ne prelaze graničnu vrijednost emisije iz Dijela 4 ovog priloga.

Prilog 2

Uslovi rada postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada

DIO 1

Postrojenja za spaljivanje otpada treba da postignu takav stepen sagorijevanja da se u šljaci i pepelu održava maseni sadržaj ukupnog organskog vezanog ugljenika manji od 3% ili gubitak žarenjem manji od 5% računajući na suhu materiju.

Postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada konstruišu se, opremaju i funkcionišu tako da gas nastao spaljivanjem otpada, nakon posljednjeg ubrizgavanja vazduha za sagorijevanje, na kontrolisan i homogen način, pod najnepovoljnijim uslovima mora dostići temperaturu od najmanje 850 °C i na toj temperaturi provesti najmanje dvije sekunde.

Ako se spaljuje ili suspaljuje opasni otpad sa udjelom halogenih organskih supstanci većim od 1 %, izraženim u obliku hlora, temperatura iznosi najmanje 1 100 °C.

U postrojenjima za spaljivanje otpada, temperature iz stava 1 i 3 ovog dijela mjere se uz unutrašnji zid komore za sagorijevanje.

Svaka komora za sagorijevanje kod postrojenja za spaljivanje otpada mora biti opremljena najmanje jednim pomoćnim plamenikom, koji se automatski uključuje kada temperatura otpadnih gasova nakon zadnjeg dovoda vazduha za sagorijevanje padne ispod temperatura utvrđenih u stavu 2 ovog dijela.

Pomoćni plamenik se koristi i za vrijeme radnji uključivanja i isključivanja, kako bi se osiguralo zadržavanje tih temperatura čitavo vrijeme tokom tih radnji te sve dok se u komori za sagorijevanje nalazi neizgoreni otpad.

Pomoćni plamenik ne napaja se sa gorivom koje može uzrokovati emisije više od onih koje nastaju sagorijevanjem gasnog ulja.

Postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada moraju biti opremljena automatskim sistemom za sprečavanje unosa otpada u ložište u sljedećim situacijama:

- a) prilikom uključivanja, sve dok se ne postigne temperatura iz stava 2 ovog dijela
- b) kada temperatura padne ispod temperatura iz stava 2 ovog dijela;
- c) uvijek kada kontinuirana mjerenja pokažu da je bilo koja granična vrijednost emisije prekoračena zbog poremećaja u radu ili kvara u sisteme obrade otpadnih gasova.

Infektivni otpad iz zdravstvenih ustanova unosi se direktno u ložište peći bez prethodnog miješanja s drugim kategorijama otpada i direktnog rukovanja njime.

Postrojenjem za spaljivanje i za suspaljivanje otpada rukovodi i njegov rad nadzire fizička osoba koja je nadležna za upravljanje postrojenjem.

DIO 2

Odobrenje promjene uslova rada

Za postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada mogu se odobriti uslovi koji se razlikuju od uslova iz Dijela 1 ovog priloga, s obzirom na temperaturu, i uslova koji su navedeni u dozvoli za određene kategorije otpada ili za određene termičke postupke.

Za postrojenja za spaljivanje otpada, promjena uslova rada ne smije uzrokovati veće ostatke ili ostatke sa većim sadržajem organskih zagađujućih materija.

Emisije ukupnog organskog ugljenika i ugljenikovog monoksida iz postrojenja za suspaljivanje otpada iz sa stavom 1 ovog dijela moraju poštovati granične vrijednosti emisije iz Priloga I (DIO 2).

Emisije ukupnog organskog ugljenika iz kotlova u sklopu postrojenja za suspaljivanje otpada iz industrije celuloze i papira na mjestu proizvodnje mora poštovati granične vrijednosti emisije iz Priloga (DIO 2).

Ako su prekoračene granične vrijednosti emisije, postrojenje za spaljivanje ili suspaljivanje otpada ili pojedinačne peći koje su dio postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje otpada, ni pod kojim uslovima ne smije spaljivati otpad najviše četiri sata neprekidno od trenutka prekoračenja.

Ukupno trajanje rada u takvim uslovima ne smije prelaziti 60 sati tokom jedne godine.

1010.

Na osnovu člana 55 stav 1 tačka 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18 i 64/20), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

NAREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNI NAREDBE ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH
MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I
SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA

Član 1

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", broj 70/20) u članu 1 stav 1 tač. 2 i 3 riječi: "21 dan" zamjenjuju se riječima: "14 dana".

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

"Obavezna institucionalna izolacija određuje se licima koja su bila na bolničkom liječenju i kod kojih je došlo do značajnog poboljšanja kliničke slike, ali još uvijek ne ispunjavaju kriterijume za oporavak, u skladu sa Protokolom Instituta.

Institucionalna izolacija određuje se u trajanju do navršenih 14 dana, od početka simptoma bolesti.

Izuzetno, licima iz stava 1 ovog člana, može da se odredi i mjera samoizolacije, ako postoje uslovi za smještaj u samoizolaciju.

Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja su bolnički liječena ali su poboljšanog stanja koje ne zahtijeva medicinski tretman u bolnici ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom Instituta."

Član 3

Poslije člana 3 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 3a

Licima kojima je isteklo 14 dana trajanja mjere samoizolacije na dan stupanja na snagu ove naredbe, mjera samoizolacije se ukida."

Član 4

Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore.

Broj: 8-501/20-129/1147

Podgorica, 2. avgusta 2020. godine

Ministar,
dr Kenan Hrapović, s.r.

1011.

Na osnovu člana 45c stav 4 Zakona o eksplozivnim materijama („Službeni list CG“ br. 49/08, 31/14 i 31/17), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

N A R E D B U
O ZABRANI PRODAJE I UPOTREBE PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA RAZREDA
II - PETARDI

Član 1

Radi zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životne sredine i imovine zabranjuje se prodaja i upotreba pirotehničkih sredstava razreda II – petardi.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-239/20-11960

Podgorica, 30. jula 2020. godine

Ministar,
Mevludin Nuhodžić, s.r.

1012.

Na osnovu člana 60 Zakona o zaštiti prirode ("Službeni list CG", broj 54/16), Upravni odbor Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore broj 07-3820, donio je

**ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O VISINI I NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA NAKNADA
ZA KORIŠĆENJE DOBARA NACIONALNIH PARKOVA**

Član 1

U Odluci o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova ("Službeni list CG", br. 52/19 i 55/20), poslije člana 12a dodaje se novi član koji glasi:

„Član 12b

U periodu od 1. avgusta do 31. decembra 2020. godine za 50% umanjuju se naknade za:

- ugostiteljske, prodajne, smještajne i infrastrukturne objekte (hoteli-moteli, privatni smještaj, ugostiteljski objekti i ostali turistički objekti, prodajno-uslužni objekti, korišćenje plaža, JU Mauzolej Petar II Petrović Njegoš);
- postavljanje privremenih objekata na području nacionalnih parkova za obavljanje turističke, ugostiteljske i prodajne djelatnosti;
- splavarenje i upotrebu plovila u Nacionalnom parku Skadarsko jezero; i
- upotrebu plovila na jezerima i splavarenje rijekom Tarom.

U periodu od 1. avgusta do 31. decembra 2020. godine građani Crne Gore ne plaćaju naknadu za ulazak u nacionalne parkove.

Godišnje ulaznice za nacionalne parkove kupljene u toku 2020. godine važiće i u 2021. godini.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-1762

Podgorica, 29.07.2020. godine

Predsjednica Upravnog odbora
Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore,
Azra Vuković, s.r.